

**INSTITUT MAŠINSKOG FAKULTETA
NOVI SAD, Vladimira Perića-Valtera 2, tel. 55-622**

**ZBORNIK SAOPŠTENJA
VII SAVETOVANJA PROIZVODNOG MAŠINSTVA
Novi Sad, 5—6. V 1971.
II knjiga — RAČUNARI U PROIZVODNOM
MAŠINSTVU**

Novi Sad, 1971.

INICIJATOR SAVETOVANJA:

**Zajednica jugoslovenskih naučno-istraživačkih institucija
proizvodnog mašinstva**

ORGANIZATORI SAVETOVANJA:

**Institut Mašinskog fakulteta, Novi Sad
Udruženje proizvodjača alata "ALAT", Beograd
Fabrika alata "JUGOALAT", Novi Sad
Poslovno udruženje proizvodjača alatnih mašina "PAM", Ada
Industrija motornih delova i odlivaka "27 MART", Novi Sad**

POKROVITELJ SAVETOVANJA:

Pokrajinska privredna komora, Novi Sad

POČASNI ODBOR:

**Prof. Ž. Čulum, dekan Mašinskog fakulteta, Novi Sad
Prof. E. Čupić, predsednik Saveta Mašinskog fakulteta, Novi Sad
Prof. D. Dimković, rektor Novosadskog univerziteta
S. Dodić, sekretar za industriju Pokrajinske privredne komore, N. Sad
Dj. Gvozdenović, predsednik Pokrajinske privredne komore, Novi Sad
D. Ilijević, predsednik Skupštine opštine, Novi Sad
Prof. J. Kimer, Mašinski fakultet, Novi Sad
A. Ladišić, direktor "FAM", Novi Sad
A. Mora, direktor "Portisje", Ada
M. Pajić, direktor LTŽ, Kikinda
Prof. J. Peklenik, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
A. Petronić, direktor "Jugoalat", Novi Sad
P. Rajković, direktor "Majevica", Bačka Palanka
Prof. V. Šolaja, Mašinski fakultet Beograd, direktor IAM, Beograd**

ORGANIZACIONI ODBOR:

**Z. Bešanić, saradnik Saveta za preradu metala i elektroindustriju
Pokrajinske privredne komore, Novi Sad
N. Čabdarić, sekretar Saveta za preradu metala i elektroindustriju
Pokrajinske privredne komore, Novi Sad
Prof. Dr. D. Jakšić, direktor Instituta Mašinskog fakulteta, Novi Sad
J. Rekecki, dipl. ing., predavač Mašinskog fakulteta, Novi Sad
S. Sekulić, dipl. ing., docent Mašinskog fakulteta, Novi Sad
D. Zelenović, dipl. ing., predavač Mašinskog fakulteta, Novi Sad**

VII Savetovanje proizvodnog mašinstva, odlukom Zajednice jugoslovenskih naučno-istraživačkih institucija proizvodnog mašinstva, održava se u Novom Sadu u organizaciji Instituta Mašinskog fakulteta, Novi Sad. Na dosadašnjih šest savetovanja (I u Beogradu 1965, II u Zagrebu 1966, III u Ljubljani 1967, IV u Sarajevu 1968, V u Kragujevcu 1969 i VI u Opatiji 1970) tretirani su problemi: obrade rezanjem, alata, mašina alatki, obrade deformacijom, automatizacije i upravljanja nekonvencionalnih procesa obrade, tehnologije i organizacije rada.

Za VII Savetovanje, koje obrađuje područja:

- obrada rezanjem,
- računari u proizvodnom mašinstvu i
- materijali u mašinstvu

prijavljeno je 76 saopštenja iz instituta, fakulteta i privrednih organizacija. Iz pojedinih područja prispelo je: obrada rezanjem 28, računari u proizvodnom mašinstvu 12 i materijali u mašinstvu 36, saopštenja.

Organizacijski odbor veruje da izložena saopštenja potvrđuju da su naši stručnjaci kroz ovo i dosadašnja savetovanja dokazali da daju skroman doprinos razvoju naučne misli i njene primene u industriji.

Organizacijski odbor

S A D R Ž A J

RAČUNARI

Strana

M. Perović, Izračunavanje troškova operacije pomoću elektronskog računara	R.01.01.
A. Perić, Neka iskustva u vezi primjene računara ..	R.02.01.
M. Perović, M. Lučić, Sprovodjenje konstruktivno-tehnoloških izmena pomoću elektronskog računara.	R.03.01.
M. Milojević, S. Srećković, N. Mirjanić, Analiza rentabilnosti primjene alatnih mašina pomoću elektronskog računara	R.04.01.
K. Eman, V.R. Milačić, Sistem analiza cirkulacije tehnološke dokumentacije	R.05.01.
M. Kalajdžić, Modeliranje proračuna mašinske konstrukcije	R.06.01.
V. R. Milačić, Proizvodni informacijski sistemi ...	R.07.01.
Ž. Spasić, V.R. Milačić, Prilog problemu formiranja datoteke delova	R.08.01.
M. Tomašević, P. Pejak, V.R. Milačić, Neki rezultati identifikacije procesa glodanja	R.09.01.
S. M. Urošević, R. Korićanac, A. Sofronić, Analiza toka informacija prema modelima IAMA pri planiranju grupne proizvodnje na ERM	R.10.01.
B. L. Gligorić, Dinamika krutog neuravnoteženog rotora na elastičnim ležištima	R.11.01.
M. Turina, Tehničke mogućnosti numeričkih programatora za alatne mašine	R.12.01.

VII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971.

M. Perović *

IZRAČUNAVANJE TROŠKOVA OPERACIJE POMOĆU ELEKTRONSKOG
RAČUNARA **

1. Uvod

Troškovi proizvodnje su jedan od elemenata za upravljanje procesom proizvodnje. Metodologija obračuna troškova preko srednje vrednosti norma-časa, koja danas živi u većini jugoslovenskih preduzeća, i pored svojih dobrih strana, nije najpogodnija za analizu troškova proizvodnje i donošenje brzih operativnih odluka za smanjenje troškova proizvodnje. Bez pretenzija da ulazi u analizu ove metodologije autor smatra da detaljnije razbijanje troškova, nego što to dozvoljava pomenuta metodologija, daje bolju analizu na osnovu koje bi se mogle donositi operativne odluke za smanjenje troškova ili analizu tehnologije proizvodnje.

Polazeći od podele troškova proizvodnje na troškove obrade (To) i dodatne troškove (Td), već poznata podela u literaturi (1), jasno je da sama takva podela tražeći lociranje troškova na radno mesto i na proizvodnu operaciju iziskuje rad sa velikim brojem podataka što traži uključivanje u rad elektronskih računara. Elektronski računar pruža mogućnost rada sa velikim brojem podataka i davanje brzih informacija na osnovu kojih bi se donosile operativne odluke.

* Milan Perović, dipl.ing., načelnik Odjeljenja organizacije poslovanja Zavoda "Crvena zastava" Kragujevac

** Ovo saopštenje je proizašlo iz rada na projektu smanjenja troškova obrade u Zavodima "Crvena zastava"

2. Analitički izraz za troškove obrade operacije

Troškove proizvodnje moguće je podeliti u dve grupe troškova:
troškovi obrade (To) i dodatne troškove (Td). ^{* * *}

$$Tuo = To + Td$$

Troškove obrade za jedan artikal čine troškovi proizvodnih operacija (to).

$$To = \sum_{i=1}^n to_i$$

$$to = r + a + m \dots \dots \dots \dots \dots \quad (1)$$

r = troškovi proizvodnog radnika na izradi operacije

a = troškovi rezognog alata po operaciji

m = troškovi mašine na kojoj se operacija izvodi

Ovi elementi troškova obrade proizvodne operacije definisani su sledećim izrazima:

Troškovi radne snage

$$(i) r = nk_1 t_k \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2)$$

n = faktor kojim se uzima u obzir lični dohodak brigadira ili reglera

k_1 = lični dohodak proizvodnog radnika izražen u dinarima

t_k = vreme izvodjenja proizvodne operacije, gde je

* Troškovima obrade operacije na isti način se ponašaju troškovi skupa operacija - proizvodne linije, naročito ako je ona sastavljena iz operacijskih mašina. Korektno je u uslovima velikoserijske i masovne proizvodnje posmatrati liniju i davati troškove obrade po skupu operacija - fazi.

* * Dodatni troškovi nisu predmet razmatranja ovog saopštenja. U njih spadaju: troškovi direktnog materijala, troškovi pomoćnog materijala, steznog i kontrolnog alata, organizatora proizvodnje

$$t_k = t_g + t_p + t_d + t_{pz}$$

t_g = mašinsko vreme operacije

t_p = pomoćno vreme operacije

t_d = dodatno vreme operacije

t_{pz} = pripremno - završno vreme operacije

Sva ova vremena data su u minutima za jedan komad.

(ii) Troškovi alata

$$a = (n k_1 t_1 + k_2 t_2 + \frac{C_a}{i+1}) \frac{1}{Z_p} \dots \dots \quad (3)$$

t_1 = vreme koje se troši na promenu rezognog alata u toku izrade serije u min.

t_2 = vreme oštrenja alata izraženo u min.

k_2 = lični dohodak oštrača u din./min.

i = broj mogućih oštrenja alata

C_a = vrednost alata u din.

Z_p = broj uradjenih komada izmedju dva oštrenja

$$Z_p = \frac{T}{t_g}$$

T = postojanost alata izražena u min.

(iii) Troškovi mašine po operaciji:

$$m = \frac{C_m \cdot p}{F \cdot \eta \cdot 100 \cdot 60} \cdot t_k = \frac{A_m}{\sum Z_g} \dots \dots \quad (4)$$

$$A_m = \frac{C_m \cdot p}{100}$$

$$Z_g = \frac{F \cdot \eta \cdot 60}{t_k}$$

C_m = vrednost mašine

p = procentna amortizaciona stopa

F = raspoloživi godišnji fond časova mašine

η = stepen iskorišćenja mašine

Z_g = broj operacija pomnožen sa brojem komada koje mašina uradi za godinu dana

Polazeći od izraza (1), (2), (3) i (4) dobija se sledeći izraz za ukupne troškove obrade operacije:

$$to = nk_1(tg+tp+td+tpz) + (nk_1t_1+k_2t_2 + \frac{Ca}{i+l}) \frac{1}{Zp} + \frac{Am}{\sum Zp} \dots \quad (5)$$

3. Izračunavanje troškova obrade pomoću elektronskog računara

Izračunavanje troškova obrade operacije korišćenjem izraza (5) je vrlo komplikovano ako se uzme u obzir da pogon radi i po nekoliko hiljada operacija rezanjem. Ovaj izraz praktično je neupotrebljiv u uslovima ručne obrade jer bi njegova primena tražila angažovanje velikog broja ljudi i zbog vremena koje je za takvo izračunavanje potrebno i izmena u podacima koje bi se u tom vremenu javljale, informacije nikad ne bi bile aktuelne. Elektronski računar sa svojim mogućnostima eliminše navedene probleme jer daje brze i aktuelne informacije a angažovanje ljudi je minimalno.

Organizacija obrade preko elektronskog računara odvijala bi se na sledeći način:


Pri tehničkom definisanju operacije kad je poznata mašina, alat, vremena izrade i plan proizvodnje, popunjavao bi se obrazac br. 1 (sl. 1) koji sadrži podatke sadržane u izrazu (5) i sa njim bi se formirao disk operacija. Formiranja diska operacija se izvode pri prvom punjenju, a sve operacije koje bi se kasnije definisale memorisale bi se putem dodavanja. Ovaj proces dat je grubim blok - dijagramom na sl. 2.

Proces izmene se izvodi na isti način (sl. 2) samo se menja šifra kartice i popunjava se podatak, u obrascu br. 1 (sl.1) koji se menja.

VK	Broj dela		Oper.	Podaci za obračun troškova obrade																													
	Artikal	Radna jedinica		Marina	n	k1	tpz	tg	td	tp	Am	Zg	D	broj z. artikla																			
15	14	19	22	24	27	28	30	31	34	35	38	39	42	43	46	47	50	51	54	57	62	63	64	19 93	0 0								
Sifra alata		Cena alata	J	Zp	t1	t2				k2	P																						
15		21	24		59	31	32	33		36	37	38	39	41	42	43	45	46	47	48	79 80												
1 — Faktor	11 — Pomoćno vreme (min)	11 — Vreme generacije zbilja (min)	15 — Licit. dobiti odlicite skita (min)	19 — Vreme odlicice skita (min)	21 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	22 — Licit. dobiti odlicice u beloj lici. (dneve/min)	24 — Br. sred. kom. Izmedu dva odlicenja (kom)	25 — Licit. dobiti odlicice u crnoj lici. (dneve/min)	31 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	32 — Jedan deo - više artikala	33 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	34 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	35 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	36 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	37 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	38 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	39 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	41 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	42 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	43 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	45 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	46 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	47 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	48 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	50 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	51 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	54 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	57 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	62 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	63 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	64 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	19 93 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)	0 0 — Br. oper. u foku god. na maticni (kom)

Zadnja obr. br. 0504

Sl. 1



SL. 2

Sl. 2

Upotrebom paketa programa i korišćenjem diska operacija dobijaju se sledeće informacije:

- ukupni troškovi operacije (sl. 3)
- troškovi radne snage
- troškovi alata
- troškovi mašina
- plan potreba alata za izradu planirane količine (Q) delova po operaciji
- planirani stepen opterećenja mašina za planirani obim proizvodnje.

Prve četiri tabele dobijaju se na osnovu izraza (5), (2), (3) i (4), dok se plan potreba alata dobija na osnovu sledećeg izraza:

$$Q_{pl} = \frac{Q \cdot tg}{T \cdot (i+1)} \quad [kom]$$

a plan opterećenja mašina:

$$n_{pl} = \frac{Q \cdot tk}{F}$$

Informacije o planu potreba alata i planском stepenu iskorišćenja mašina su dopunskog karaktera ali su sa stanovišta analize troškova potrebne radi dopune analize. Iz njih se vidi da li su veliki troškovi mašina ili alata izazvani malim stepenom iskorišćenja mašine, odnosno velikom potrošnjom alata ili velikom cenom mašine ili alata.

Mada ovo saopštenje nema ambicije da ulazi u analizu troškova operacije niti u metodologiju te analize, autor smatra da, projektovanje tehničkog proširenja, projektovanje tehnologije održavanja alata, projektovanje organizacije kontrole alata u eksploataciji i niz drugih tehno-ekonomskih zahvata ne bi trebali da počnu bez prethodne analize na osnovu navedenih ili

ARTIKAL	B.R DELA	OPER.	UKUPNI TROSKOVI OBRADE			OPERACIJE		
			TROSKOVI			Σ ZA DFO	Σ ZA LINIJU	Σ ZA ARTIKAL
			r	a	m			
001	010102	05	005	010	050	-		
		10	007	012	055			
		15	004	012	059	1,64		
	010103	05	—	—	—			
		10	—	—	—	1,26	2,90	
	010104	05	—	—	—	—		
		10	—	—	—	—		
		15	—	—	—	1,34	—	1000,50

SL. 3

Sl. 3

nekih drugih informacija ove sadržine. Sigurno je da informacije moraju u svakom trenutku biti ažurne što zahteva permanentno sprovodjenje izmena u datotekama a informacije bi se dostavljale mesečno ili po zahtevu funkcije kojoj je informacija potrebna radi analize.

Bez upotrebe elektronskog računara, mada je izraz (5) analitički razjašnjen, obračun troškova operacije se ne može raditi zbog njegove komplikovanosti i velikog angažovanja na stvaranju informacija, pa zbog toga ova metoda nije ni primenjivana. Izrada informacija preko elektronskog računara za dve hñljade operacija i sto sprovedenih izmena traje dva časa. Upotrebot računara se metoda aktualizira i sigurno je da sadržaj ovog rada čini samo početak koji treba dalje dogradjivati i usavršiti.

4. Literatura:

Dr. B.Ivković, Jedan metod za ocenu kvaliteta tehnoloških rešenja u obradi metala rezanjem, VI Savetovanje o proizvodnom strojarstvu, Opatija, 1970.

VII SAVJETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971.

A. Perić^x

NEKA ISKUSTVA U VEZI PRIMJENE RAČUNARA^{xx}

1. Uvod

Vrijeme u kojem živimo nedvosmisleno se može nazvati početkom ere informacija. Svjedoci smo sve šire primjene računara u svim područjima ljudskog života i stvaranja. Opsjednuti nizom nagomilanih informacija na osnovu ranijih iskustava kao i nizom svakodnevnih novih informacija, u želji da čim prije dodje do odredjene odluke neminovno smo prisiljeni na veoma brzu obradu informacija.

Težnja za oslobođanjem čovjeka od napornog fizičkog i rutinskog rada, izražena kroz automatizaciju proizvodnje, nametnula je isto i u ovom djelokrugu čovjekovog rada primjenu računara, s ciljem da se veoma brzom i tačnom obradom proizvodnih informacija dobije program rada za automatizovani sistem.

Automatizacija kao revolucionarni put razvoja sredstava proizvodnje, olakšanja rada i povećanja blagostanja ljudi [1], svoj dalji najefikasniji i najekonomičniji razvojni pravac danas nalazi u primjeni numerički upravljanih mašina sa programskim upravljanjem uz upotrebu računara [2]. Na ovoj osnovi stvaraju se i grade kompleksni automatizovani sistemi upravljeni procesnim računarom.

^x Aristid Perić, dipl.ing., docent Mašinskog fakulteta u Sarajevu, saradnik Zavoda za alatne mašine, alate i mjeru tehniku u Sarajevu.

^{xx} Saopštenje na osnovu studije Zavoda za alatne mašine u Sarajevu koju je finansirao Republički fond za naučni rad SRBiH.

Nesumljivo je tačno, da je ovaj razvojni pravac savremene tehnologije najefikasniji i najprogresivniji te ga treba odmah slijediti, stvarajući takve tehničko-ekonomske uslove u kojima će takav razvoj biti rentabilan.

U domaćoj praksi nemamo još za sada naročitih iskustava i informacija o uslovima uvodjenja programski upravljenih mašina i cijelih sistema u mašinskoj industriji, što je neophodno za praktičnu primjenu [3]. O tome će vjerovatno biti detaljnijih izlaganja na savjetovanju.

U vezi primjene računara u proizvodnji pred nas se nameće još jedan isto tako važan problem. To je primjena računara u uslovima eksploatacije po strukturi pretežno univerzalne opreme kao i automatizovane opreme sa fiksnim nosiocem programa. Vlada uvjerenje da je to problem koji oi mogao još danas da interesuje i druge razvijene zemlje, pa bi bilo veoma interesantno o tome čuti i podrobnija inostrana iskustva.

U ovom referatu razmotriće se neka domaća iskustva u vezi primjene računara univerzalnog tipa kod procesa rezanja na univerzalnim mašinama.

2. Izkustva u vezi primjene računara u nekim istraživanjima

U okviru jednog istraživačkog projekta koji je obuhvatao duža istraživanja u više preduzeća na preko 200 mašina, pojavio se problem obrade veoma velikog broja podataka. Podaci su se odnosili na režimsko iskorišćenje mašina, te iskorišćenje alata i snage mašina [4].


Koristeći domaće i inostrane informacije [5], [6] u Zavodu za alatne mašine u Sarajevu pristupilo se istraživanju primjene računara za obradu dobijenih podataka. Razradjeni su matematički modeli sa algoritmom i ulazne tablice za neke od tretiranih obrada rezanjem [7]. Istraživanja su započeta u ERC - Energoinvest u Sarajevu, a nastavljena su u Metalruškom institutu "Hasan Brkić" u Zenici, gdje su izvedeni prvi proračuni. Nova istraživanja i izrade programa vršena su ponovo u ERC - Energoinvest u Sarajevu.

Ne namjerava se ovdje ulaziti u razmatranje koji matematički model i koje matematičke metode treba u algoritmu koristiti [8] /linearno programiranje, metod vezanog ekstrema ili građijentnu metodu i sl./.

Pažnja se želi usmjeriti na iskustva, koja su dobijena tokom naše prve obimne primjene računara za obradu podataka iz tekuće proizvodnje, kao i na dalja iskustva.

To su slijedeća iskustva:

- Pokazalo se da tehnolozi u preduzeću mogu na određeni način snimiti sve potrebne podatke za proračun režima obrade na računarima.
- Obradu i dopunu snimljenih podataka radi dobijanja ulaznih podataka, tehnolozi u fabrikama bi lako obavili uz kraću dopunsku naobrazbu iz obrade rezanjem i izrade ulaznih podataka; u projektu su taj dio posla obavili saradnici Zavoda.
- Jedan računar univerzalnog tipa može opsluživati veliki broj preduzeća.
- U proračunima se mogu koristiti strani podaci za koeficijente i eksponente, ukoliko se ne posjeduju domaći podaci [9], kojima inače treba dati prednost.
- Teoretski proračunate režime treba stručno uvoditi u praksu, s napomenom da će negdje biti potrebne eventualne korekcije obzirom na stanje mašine, eventualne slučajne greške, te obzirom na upotrebljene ulazne podatke.
- Tehnolozi ne mogu približnim metodama odrediti najpovoljniji režim, a ako se to prepusta radnicima na mašini onda su šanse za optimalni izbor još manje, zbog velikog broja mogućih varijacija i promjene predmeta rada.
- U proizvodnji postoji interesovanje za primjenu računara pri proračunu režima obrade na postojećoj opremi.



R. 02.04.

- U Zavodu za alatne mašine u Sarajevu razradjene su nove procedure za 34 vrste obrade koje se vrše na mašinama za obradu rezanjem. Pored neuporedive prednosti u pogledu tačnosti, mašinski proračun je znatno efikasniji i ekonomičniji od ručnog.

Tabela 1.

Tehnološka operacija	Vrijeme za 1 proračun			$\Delta t = t_3 - /t_1 + t_2/ \text{ /min/}$	
	Mašinsko		Ručno $t_3 \text{ /min/}$		
	Vrijeme čitanja prog. $t_1 \text{ /min/}$	Vrijeme čitanja podat. i računanja $t_2 \text{ /min/}$			
Struganje	cca 3	cca 1	cca 180	176	

U tabeli 1 su data vremena za 1 proračun polazeći od toga da su podaci prethodno dati u snimačkom listu. Očigledna je efikasnost mašinskog proračuna.

- Na osnovu obavljenog projekta [4] koji je imao karakter ocjene kvaliteta tretiranog problema, te drugih istraživanja [10] došlo se do ocjenskih kvantitativnih mjerila potrebe primjene računara u razmatranom slučaju. Koristeći metod ocjene gubitaka proizvodnosti [10] moguće je dati ocjenu gubitka proizvodnosti zbog prikrivenih ciklusnih gubitaka uslijed nepotpunog iskorišćenja režima obrade. Ti gubici se mogu ocijeniti pomoću izraza:

$$\Delta Q = Q_n' - Q_n = \frac{1}{K_r t_s + t_p} (\eta_v - \eta_p)$$

gdje je: Q_n' - maksimalno moguća proizvodnost mašine, Q_n - ostvarena proizvodnost mašine, K_r - koeficijent iskorišćenja režima, t_s - ciklusno vrijeme radnih hodova, t_p - ciklusno vrijeme neradnih hodova, η_v - stepen vremenskog iskorišćenja mašine, η_p - stepen proizvodnog iskorišćenja mašine.

Iz slike 1 se vidi da za $\eta_v = 0,62$ gubitak proizvodnosti iznosi $\Delta Q = 57$ kom/smjenu a nastaje uslijed nepotpunog iskorišćenja režima, jer je uzeto da je $K_r = 0,46$.

U slučaju da je $\eta_v = 0,8$, a $K_r = 0,46$ gubitak proizvodnosti je veći i iznosi $Q_1 = 74$ kom/smjenu.

- Iz izloženog prikaza koji je dat radi ilustracije problema, jasno se uočava da sadašnje znanje i savremena tehnička sredstva omogućuju iskorišćenje znatnih rezervi proizvodnosti i na postojećoj-staroj opremi za obradu rezanjem.

3. Zaključak

Na osnovu istraživačkih radova i stečenih iskustava može se zaključiti slijedeće:

Uporeao sa neodložnim osvajanjem novih progresivnih proizvodnih metoda i sistema, zasnovanih na primjeni specijalnih računara, opravdano je i nužno metode koje omogućuju računari primjenjivati i u staroj tehnologiji sa postojećom opremom. sve dok je ista tehničko-ekonomski opravdana da se nalazi u eksploataciji.

4. Literatura

- [1] Šaumjan G.A.: - Automati i automatičeskie linii, Moskva, 1961.
- [2] Zdenković R.: - Mašinsko programiranje kao savremeno rješenje u primjeni NC - strojeva uz posebni osvrt na EXAPT-jezik i sistem, Zbornik saopštenja, Sarajevo /1968/.
- [3] Simmel W.: - Technologischer Variantenvergleich - unter Berücksichtigung der Bedingungen des Einsatzes numerisch gesteuerter Werkzeug - maschinen, Fertigungstechnik und Betrieb, Heft 9 /1967/.
- [4] Bendelja B., Perić A.: - Ispitivanje nivoa eksploracije alatnih mašina u mašinskoj i metalopreradljivackoj industriji u SRBiH, Zavod za alatne mašine, Sarajevo /1969/.
- [5] Goranskij G.K.: - Račet režimov rezanija pri pomoći elektrovičisliteljnih mašin, Gosizdat BSSR, Minsk /1963/.
- [6] Popović B.: - Proračun optimalnih faktora obrade metodom linearog programiranja primjenom digitalnih računara, Tehnika 3, /1966/.
- [7] Perić A.: - Rezultati istraživanja primjene digitalnih mašina za određivanje elemenata režima obrade, Zbornik radova, Sarajevo /1968/.
- [8] Vukelja D., Simonović V.: - Prilog optimalizaciji obrade rezanjem na strugu, Saopštenja IAM, 9 /1961/.
- [9] Grupa autora: - Sistematsko ispitivanje obradivosti pri obradi rezanjem domaćih konstrukcijskih materijala domaćim alatima, Institut za alatne mašine i alate, Beograd i Institut za strojništvo, Ljubljana /1968/.

[10] Perić A.: - Metod ocjene gubitaka proizvodnosti
mašine prouzrokovanih nepotpunim isko-
rišćenjem režima obrade, Zbornik radova,
Sarajevo, /1970/.

A. Perić

Some experience at the application a digital computer

At one investigation were used a digital computer for deter-
mining speed r.p.m. and feed per rev. on universal equipment.
On the basis of experience it was concluded, that it is also
useful and needful to use a digital computer at case of the
old production methods and equipment, if there is on econo-
mical reason of the use of the old equipement at factory.

VII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971.

M. Perović, M. Lučić *

**SPROVODJENJE KONSTRUKTIVNO - TEHNOLOŠKIH IZMENA POMOĆU
ELEKTRONSKOG RAČUNARA *****

1. Uvod

U sistemu upravljanja procesom proizvodnje, posebno vrlo značajno mesto zauzima podsistem izmena. Funkcija ovog podsistema izvršava se, najvećim delom, u domenu konstruktivno - tehnoško - operativne pripreme preduzeća a smatra se završenom kad se sprovede u svim ostalim podsistemas preduzeća (proizvodnja, komercijala i dr.).


Specifičnost podsistema izmena je tendencija za budućim stanjem sistema proizvodnje. Ovaj podsistem po pravilu interesuje, na osnovu postojećeg stanja, buduće stanje sistema proizvodnje. Koliki su zadaci ovog podsistema zavisi od nivoa tehničkog razvijatka i savršenstva preduzeća.

Podsistem izmena zauzima centralno mesto u složenom sistemu procesa proizvodnje posmatrano sa stanovišta značaja kao i sa stanovišta njegovog mesta u informativnom sistemu preduzeća.

* Milan Perović, dipl.ing., načelnik Odjeljenja organizacije poslovanja Zavoda "Crvena zastava" Kragujevac
Miodrag Lučić, maš.ing., glavni organizator procesa proizvodnje Zavoda "Crvena zastava" Kragujevac

** Jedan deo problematike koju obradjuje ovo saopštenje je praktično sproveden u Zavodima "Crvena zastava", dok je drugi u fazi sprovodenja. Za saopštenje kao i za praktično njegovo sprovodenje korišćena su, pored ostalog, iskušta IBM-a i FIAT-a.

Mesto podistema izmena je naročito važno u velikim preduzećima, kao složenim sistemima, gde je u okviru njega konstruktivni razvoj poseban sistem a poseban sistem proces proizvodnje. U takvoj podeli podistem izmena kao deo sistema procesa proizvodnje predstavlja jedinu vezu sa sistemom konstruktivnog razvoja i ujedno povezuje sve podisteme procesa proizvodnje. Mesto i veze dati su grubim blok dijagramom na sl. 1, koji ne pretenduje na to da bude potpun i sveobuhvatan nego mu je cilj da prikaže mesto podistema izmena u informativnom sistemu preduzeća.



sl. 1

Sl. 1

2. Sistem sprovodenja izmena u metalopreradjivačkom preduzeću

Pojam izmena je širok sa stanovišta kako procesa proizvodnje tako i dokumentacije koja taj proces prati. Osnovni zadatak

podistema izmena je da primi informacije od sistema konstruktivnog razvoja da takve informacije dostavi tehnologiji, pripremi, snabdevanju, kontroli, komercijali i proizvodnji a da doneše odluku o terminu stupanja izmena na snagu na osnovu svih raspoloživih podataka o stanju i mogućnostima proizvodnih resursa preduzeća. Najvažniji zadatak podistema izmena je da obezbedi sinhronizaciju svih aktivnosti kako bi izmena stupila na snagu u pravom trenutku u uslovima obezbedjenosti svih resursa i aktivnog učešća svih podistema a pod najpovoljnijim ekonomskim uslovima. Ako se pogledaju aktivnosti koje prate sprovodjenje izmena onda jasno proističu zadaci podistema. Da bi se sprovela izmena potrebno je:


- obezbediti osvajanje delova u kooperaciji
- obezbediti dokumentaciju i snabdevanje sirovim materijalom
- obezbediti izradu alata
- obezbediti kapacitete za proizvodnju
- obezbediti kadrove
- obezbediti za sve napred navedene potrebe odgovarajuću tehničko - tehničko - operativnu dokumentaciju
- pri sprovodjenju izmena potrebno je obezbediti da u momentu stupanja izmene na snagu zalihe alata, sirovog materijala i gotovih delova (koji se menja) budu minimalne.

Zadaci podistema izmena su naročito komplikovani u uslovima serijske i velikoserijske proizvodnje kad se po više izmena javlja dnevno (FIAT - sto izmena dnevno, ZCZ - 10 izmena dnevno) i kad je potrebno obezbediti jedinstvenost i sa svim elementima podudarne informacije koje trebaju da egzistiraju u svim podistemima. U proizvodnji automobila postoji oko četiri stotine osnovnih podataka koji su podložni menjanju pri konstruktivnoj i/ili tehničkoj izmeni i najčešća je pojava da izmena jednog podatka izaziva promenu drugog podatka.

3. Elektronski računar u procesu sprovodjenja izmena


Veliki broj podataka koji egzistiraju u svim podsistemima procesa proizvodnje kao i velika frekvencija izmena u većim preduzećima metalopreradivačke proizvodnje naročito u onim sa serijskom i velikoserijskom proizvodnjom uslovilo je da proizvodjači elektronskih računara zajedno sa računarima treće generacije lansiraju i organizaciju formiranja banke podataka, njeno održavanje i izmene u banchi podataka.

Podsistem izmena, uključivanjem elektronskog računara u proces poslovanja preduzeća, dobija zadatak da se prvi uključuje u proces elektronske obrade jer preko tog podstema se ostvaruje veza između elektronskog računara i sistema procesa proizvodnje formiranjem banke podataka.



Sl. 2

Na slici 2 data je funkcija izmena sa kretanjem informacija izmedju korespondentnih funkcija i funkcije izmena i kretanje informacija unutar funkcije izmena. Posebno se vidi mesto elektronskog računara (obeležena kao funkcija elektronsko-računskog centra - ERC) u sistemu kretanja transformacija informacija. Da bi se shvatila uloga elektronsko računskog centra u sistemu izmena napomenemo da je ERC deo upravljačkog sistema preduzeća jedan od njegovih podsistema koji se uključuje preko svoje banke podataka u sve podsisteme sistema procesa proizvodnje.



Sl. 3

R.03.05.

Na slici 3 dat je grubi blok dijagram izmena preko elektronskog računa, informacije koje prima od funkcije izmena i informacije koje daje funkciji izmena ili drugim funkcijama. Naime, autori su prihvatali organizacionu koncepciju da funkcija izmena dostavlja sve informacije iz domena konstruktivno-tehnoloških izmena i da ERC sve informacije šalje funkciji izmena a ova ih dalje distribuira ostalim funkcijama. Ova koncepcija ima svojih prednosti u uslovima uvođenja elektronskog računara u proces proizvodnje (većina jugoslovenskih preduzeća je u toj fazi) mada smatramo da u uslovima uhoodane primene elektronskog računara direktni prijem i direktna distribucija informacija ima svojih prednosti, jer, pored ostalog, skraćuje put informacija.

Banka podataka sadrži četiri datoteke međusobno povezane radom modularnog programa za organizaciju i ažuriranje podataka (POAD)^{*} (u ZCZ je to BOMP^{**} modificiran nešto radi primene): datoteka strukture proizvoda, matičnih podataka, datoteka operacija i datoteka mašina.

Datoteka strukture sadrži strukturu proizvoda sa nivoima ugradnje i adrese dela u datoteci matičnih podataka. Datoteka sadrži sve sklopove, podsklopove, delove i materijal koji učlazi u proizvod sa osnovnom oznakom i količinom, odnosno normativan. Matična datoteka sadrži pored osnovnih podataka o delu - materijalu sve podatke potrebne za kontrolu stanja, planiranje potreba, naručivanje i obračun troškova. Da bi se ove aktivnosti obavile datoteka sadrži niz informacija statističke

* POAD je modificirani BOMP

** BOMP - IB-ov modularni program - Basic Organization and Maintenans Program

prirode i takva polja u koja je moguće zamemorisati podatke koji se dobijaju raznim podprogramima iz osnovnih i prometnih podataka iz datoteka. Ova datoteka sadrži oko sto dvadeset informacija i služi kao baza za upravljanje zalihamama preduzeća, naružbinama, radnim nalozima i troškovima.

Datoteka operacija sadrži osnovne podatke operacija sa adresama dela u matičnoj datoteci i adresama prethodne i sledeće operacije. Ova datoteka je baza za upravljanje terminiranjem, opterećenjem mašina, troškovima operacija i za lansiranje proizvodne dokumentacije.

Datoteka mašina (datoteka proizvodnih radnih mesta) je baza za upravljanje kapacitetima, njihovim opterećenjem, terminiranjem procesa i lansiranjem proizvodne dokumentacije.

Zadatak ove četiri bazne datoteke je da uz pomoć pomenutih datoteka i prometnih informacija upravljaju podsistemima procesa proizvodnje. Učešće baznih datoteka u procesu upravljanja preduzećem sastoji se u davanju osnovnih i izvedenih informacija podsistemima koje opslužuje elektronski računar.

Da bi ove četiri bazne datoteke mogle da obavljaju svoju osnovnu funkciju program za organizaciju i ažuriranje datoteka (POAD) obezbedjuje veze izmedju datoteka, njihov zajednički rad i takvu organizaciju podataka na datotekama da programske informacije budu tačne i jednoznačne. Ovaj program obezbedjuje sprovođenje izmena na svim datotekama u isto vreme ukoliko se izmena javila na bilo kojoj od njih. Svojim logičkim programima, obezbeđuje izmenu i onih podataka na datoteci koji su funkcija podataka koji se menja i kontrolu sprovedene izmene.

Bazne datoteke pomoći osnovnog programa POAD daju bazne informacije za rad sistema procesa proizvodnje:

DATI DO GRADNI SASTAVAK		PREGLED UPOTREBE DELA				DETALJNA UPUTA DELATNOSTA				GRADNI CENAR	GRADNI CENAR KOMPLEKSI	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR		
NAZIV DELA	IM.	UNUTRAŠNJA KAPACITET	NE-UNUTRAŠNJA KAPACITET	PRIMENJENO POMERANJE	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR	GRADNI CENAR			
N A Z I V E D E L A				GRADNI CENAR				GRADNI CENAR				GRADNI CENAR			
PRIMENJENO POMERANJE				GRADNI CENAR				GRADNI CENAR				GRADNI CENAR			
GRADNI CENAR				GRADNI CENAR				GRADNI CENAR				GRADNI CENAR			
O P T K I N E R						GRADNI CENAR				GRADNI CENAR					
GRADNI CENAR						GRADNI CENAR				GRADNI CENAR					
GRADNI CENAR						GRADNI CENAR				GRADNI CENAR					
GRADNI CENAR						GRADNI CENAR				GRADNI CENAR					
GRADNI CENAR						GRADNI CENAR				GRADNI CENAR					

Sl. 5

popunjava mehanografsku karticu (sl. 6) arhiviranu kod sebe i daje je na obradu. Obradom kartica podprogramom ažuriranja (PPA*) ažuriraju se bazne datoteke a podprogramom listanja (PPL*) listaju se bazne informacije koje se dalje dostavljaju funkciji izmene, a ova ih distribuira zainteresovanim funkcijama.

VK BROJ SASTAVAK	BROJ DELA	IM.	AKCIJUNI BROJ IZ	DATUM IZ								
1-2 3-11	12-20	JK2	20-71 15 36-39	39-46	562146	1-2	2-2	3-3	4-4	5-5	6-6	7-7
VK 14												
IZMENA STRUKTURNIH PODATAKA												
1	VIESNIK/70.	VK BROJ SASTAVAK	1 BROJ DELA	JM	KOLICINA	5 BROJ ISHRANE	DATUM UTM	BROJ MESTARA				
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1-2	3-11	12-20	JK2	20-71 15 36-39	39-46	562146	1-2	2-2	3-3	4-4	7-7
4												
5	PISI TAČNO I ĆITKO TUŠEM											
6	KARTICE NE LOMI I NE PRIJAJI											
7	IZVRŠIO KONTROLU	BIOŠO VERIF.										
8	DATUM	POIPIS										
9												

Sl. 6

* PPA i PPL su podprogrami osnovnog programa POAD

Prednost ovog sistema sprovodjenja izmena preko baznih datoteka elektronskog računara je ne samo u podudarnosti podataka na svim punktovima jednog sistema procesa proizvodnje, nego i u mogućnosti da se sprovodenjem izmene u baznim podacima diriguje i ostalim aktivnostima koje prate sprovodenje izmene kao i u mogućnosti brzog sprovodenja što omogućava veću frekvenciju sprovodenja izmena (nedeljno, dnevno, a u izuzetnim slučajevima i više puta dnevno). Ova zadnja mogućnost je posledica prostog postupka sprovodenja izmena preko elektronskog računara, koji vrlo kratko traje. Postupak sprovodenja izmena na 100 pozicija sa listanjem baznih informacija za artikal koji ima oko 15000 delova traje 20 minuta.

M. Perović, M. Lučić

PERFORMING OF CONSTRUCTIVE - TECHNOLOGICAL MODIFICATIONS
BY USE OF ELECTRONIC COMPUTER

By this message modification subsystem function is processed within the production process system (fig. 1) with relations and informations ensured by system functioning in future state. Therefore it is necessary to synchronize a variety of activity and information accuracy on several points of production system.

The part of electronic computer in that system (given by rough block-diagram on fig. 2 and detailed one on fig. 3) is to ensure prompt getting of informations necessary for production process subsystems because of introduction of a new produce or modifications in production process. The informations obtained by the electronic computer guarantee matching of data at all points, and it is the main advantage although in this way we can get more informations in very short time.

VII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971

M. Milojević, S. Srećković, N. Mirjanić ^x

ANALIZA RENTABILNOSTI PRIMENE ALATNIH MAŠINA POMOĆU
ELEKTRONSKOG RAČUNARA.

Cilj svake proizvodnje, od jedinačne do masovne, je da u jedinici vremena proizvede što veći broj proizvoda odgovarajućeg kvaliteta, ostvarujući pri tome što manje troškova. To znači da su najvažniji kriterijumi za ocenu valjanosti alatnih mašina:

- proizvodnost
- kvalitet proizvoda
- proizvodna ekonomičnost

Poznato je načelno koje alatne mašine treba malo seriska, a koje visoko seriska i masovna proizvodnja. Zahtevi ovih vidova proizvodnje presudne utiču na razvoj alatnih mašina.

Svaki od vidova proizvodnje ima svoje specifične zahteve, pa je otuda nastala čitava lepeza vrsta i tipova alatnih mašina, koje se danas primenjuju kao proizvodna sredstva. Ne sigurno je da se ne može tako jednostavno reći koja mašina je optimalno rešenje za određenu seriju, određenih radnih komada. Ovo pogotovo ne danas kada se proizvode i primenjuju razne klasične mašine i čitav niz savremenih mašina, savremenih sistema obrade.

^x Mihailo Milojević, Dipl.ing., Slobodan Srećković, Dipl. ing., Nikola Mirjanić, Dipl.ing., projektanti Fabrike mašina "Ivo Lola Ribar" - Železnik.

Proizvodnost mašine je značajna karakteristika za ocenu i izbor alatne mašine, jer govorи koliko daje izradaka u jedinici vremena, t.j. za koje vreme može biti obradjena neka serija radnih komada. Proizvodnost kao takva i pod pretpostavkom da se radi o dobrom kvalitetu ne daje potpuni odgovor o oprijavanosti primene neke mašine, jer velika proizvodnost jedne mašine ne mora uvek da bude ostvarena pri najmanjim troškovima proizvodnje.

Zbog toga je šira analiza rentabilnosti primene alatnih mašina od velikog značaja, pri projektovanju tehnoloških procesa, pri izradi i izboru ponuda alatnih mašina, pri izboru već instaliranih mašina za obradu određenih radnih komada ili grupa radnih komada (karakterističnih tehničkih predstavnika).

Pri jednoj takvoj analizi treba uzeti u obzir sve faktore koji utiču na troškove proizvodnje, a direktno zavise od mašine ili ih mašina uslovljava, kac što su zahtevi za pripremu mašine, izrada programa, pripremu alata i sl.

Ukupni proizvodni troškovi predstavljaju zbir pojedinačnih troškova, a obuhvaćeni su izrazom:

$$CK = \left(\frac{TM}{PTM} + \frac{TR}{PTR \cdot VS} \right) \cdot CCM + \frac{CP1}{BS \cdot VS} + \frac{CPS}{VS}$$

pri čemu je

$$CPS = TRA \times CCA + TRM \times CCM$$

Članovi ovoga izraza imaju sledeće značenje:

CK (din./kom.)	- proizvodni troškovi
CP1 (din.)	- troškovi pripreme prve serije
CPS (din.)	- troškovi pripreme ponovljene serije
TM (min.)	- komadno vreme
TR (min.)	- pomoćno vreme
PTM (%)	- vremenski procenat komadnog vremena
PTR (%)	- vremenski procenat pomoćnog vremena

VS (kom.)	= veličina serije
TRA (min.)	= pomoćno vreme van mašine
TRM (min.)	= pomoćno vreme na mašini
CCM (din./min)	= cena časa mašine
CCA (din./min)	= cena časa pripreme i podešavanja alata
BS (kom.)	= broj serija

Za određivanje cene časa mašine uzimaju se u obzir sledeći podaci:

1. cena mašine
2. cena uredjaja za alate (nosači, držači, podešivači)
3. cena specijalnih uredjaja
4. instaliranje i postavljanje mašine
5. vek mašine
6. srednje povećanje cene
7. uticaj postojećih uredjaja
8. godišnji fond časova
9. potreban prostor
10. potrebna energija
11. otpis mašine (amortizacija)
12. kamata na investicije
13. cena prostora
14. cena energije
15. cena alata
16. troškovi održavanja
17. ostali troškovi
18. lični dohodak poslužioca
19. ostala davanja za lične dohotke

Od radnom komadu su potrebni sledeći podaci:

1. komadno vreme
2. vremenski procenat komadnog vremena
3. pomoćno vreme
4. vremenski procenat pomoćnog vremena
5. troškovi pripreme prve serije

6. troškovi pripreme ponovljene serije
7. pomoćno vreme van mašine
8. pomoćno vreme na mašini


Sredjujući ove podatke i unoseći ih unapred dati obrazac za proizvodne troškove dobijaju se troškovi određene operacija, ili troškovi za obradu određenih komada.

Posmatrajući obradu istih radnih komada na različitim mašinama, različitim po savremenosti, tehničkim karakteristikama, po stepenu automatizovanosti i sl. dobijaju se uporedni proizvodni troškovi. Ako se troškovi izračunavaju za različite veličine serija, primetiće se da se menjaju povoljnosti primene mašina.

Izračunavanje proizvodnih troškova ručno je zametan posao, ali primena računara za ovakve proračune daje višestruke koristi, jer se brzo dolazi do rezultata i dobijaju se vrlo pregledni dijagrami. Pored ovoga moguće je u pravom smislu vršiti analize, jer variranjem pojedinih promenljivih velicina dobijaju se različita rešenja.


Na slici 1 i 2 prikazani su posmatrani radni komadi tj. kućišta reduktora i među ploča, čiji će proizvodni troškovi obrade na četiri horizontalne bušilice - glodalice biti posmatrani.

- mašina 1 - horizontalna bušilica - glodalica sa ručnim komandama i optikom kao pokazivačima pozicija.
- mašina 2 - horizontalna bušilica - glodalica sa centralnim upravljanjem i numeričkim pokazivačima pozicija za ose X i Y.
- mašina 3 - horizontalna bušilica - glodalica sa dve numerički upravljane ose X i Y i sa ručnom izmenom alata.



Sl. 1

R.04.05.




SI.2

R.04.06.

mašina 4 - horizontalna bušilica - glodalica sa tri numerički upravljane ose X, Y i Z i sa automatskom izmenom slata.

Na bazi napred iznetog razmatranja problema rentabilnosti, nameće se mogućnost korišćenja elektronskog računara. Analiza jednog problema uz korišćenje računara daje pored ekonomičnosti i mogućnost šireg sagledavanja tretiranog problema. U ovom slučaju moguće je napisati standardni program koji bi efikasno koristili pri razmatranju rentabilnosti. Kakve šire mogućnosti otvara ovakav pristup biće naznačeno niže.

Koncepcija programa za ovaj slučaj prikazan je na blok dijagramu sl.3.



Sl. 3

PODACI O RADNOM KOTADU 1 I 2 MAS. 1 MAS. 2 MAS. 3 MAS. 4


1. KOMANDNO VREME	/MIN/	30.0	22.0	15.0	10.0
		42.0	35.0	25.0	17.0
2. VREM. PROC. KOM. VR./0/0/		100.0	100.0	100.0	100.0
		100.0	100.0	100.0	100.0
3. POMOCNO VREME	/MIN/	15.5	14.5	20.0	25.0
		20.5	20.5	40.0	48.0
4. VREM. PROC. POM. VR./0/0/		100.0	100.0	100.0	100.0
		100.0	100.0	100.0	100.0
5. TR. PRIPR. PRVE SER./DIN/		10.0	12.0	10.0	11.0
		15.0	15.0	9.5	10.5
6. TR. PRIPR. PON. SER./DIN/		2.0	5.0	5.0	5.0
		5.0	5.0	5.0	5.0

CENA CASA MASINE

MAS. 1 MAS. 2 MAS. 3 MAS. 4


1. CENA MASINE	/DIN/	400000.0	550000.1	700000.1	800000.1
2. CENA UR. ZA ALAT/DIN/		0.0	0.0	0.0	0.0
3. CENA SPEC. URED./DIN/		0.	0.	0.	0.
4. INSTALAC. MASINE/DIN/		4500.0	5500.0	6000.0	6500.0
5. VEK MASINE	/GOD/	10.0	10.0	10.0	10.0
6. POVECANJE CENA (0/0)		10.0	10.0	10.0	10.0
7. ZBIR(1+2+3+4+6) /DIN/		444950.0	611050.1	776600.1	887150.1
8. UTICAJ POST. UR./DIN/		0.0	0.0	0.0	0.0
9. POPR. CENA(7+6) /DIN/		444950.0	611050.1	776600.1	887150.1
10. GOD. FOND CASOVA(H/G)		3900.0	3900.0	3900.0	3900.0
11. POTREBAN PROS. /M**2/		28.0	30.0	32.0	32.0
12. POTREBNA ENERGIJA/KW/		10.0	12.0	12.0	12.0
13. AMORTIZACIJA (DIN/H)		11.4	15.6	19.8	22.5
14. KAVATA KA INV./DIN/H/		2.0	2.8	3.5	4.0
15. CENA PROSTORA (DIN/H)		8.5	9.0	9.7	9.7
16. CENA ENERGIJE (DIN/H)		4.0	4.8	4.8	4.8
17. CENA ALATA (DIN/H)		6.0	7.0	7.0	8.0
18. TROSKOVI ODRZ. (DIN/H)		2.5	3.0	6.3	10.0
19. OSTALI TROŠK. (DIN/H)		5.5	5.5	5.5	5.5
20. LICNI DOH. R. (DIN/H)		7.0	7.0	7.0	7.0
21. OST. ZA L. D. (DIN/H)		3.5	3.5	3.5	3.5
22. CENA CASA MAS.(DIN/H)		50.4	58.2	67.1	75.0

RAONI KOMAN I - KUCISTE REDUKTORA
BROJ SERIJA GODISNJE BG=1



R.04.09.

CENA RADNI KOMAD 2 - MEDJUPLOCA
KOMADA BROJ SERIJA GODISNJE BG=1
(DIN/KOM)



Najpre treba pripremiti i učitati sve podatke o mašinama i radnim komadima koji učeštuju u razmatranju a od interesa su za izračunavanje. Program predviđa da elektronski računar u vidu tabele otštampa učitane podatke i veličine koje su funkcije tih podataka a učeštvuju u proračunu.

Zatim se računa ukupna cena po komadu za svaku od mašina. Kao primjeri su uzeti dva radna komada (prikazani na sl. 1 i 2) i posmatrani efekti rada na četiri mašine.

Rezultate je moguće štampati na štampaču tabelarno sredjeno, ali plastičnije se sagleda problem ako su rezultati dati dijagramima, kao što se to vidi na sl. 4,5

To je moguće samo kod onih konfiguracija računara koji imaju posebnu jedinicu - crtač. Sa dijagrama je jasno vidljivo kako optimalnost obrade varira od mašine do mašine za različite veličine serija.

Ovako postavljeno rešenje omogućava da jednom napisan program koristimo po potrebi, menjajući od slučaja do slučaja ulazne podatke. Takođe iz dijagrama može se sagledati jedan problem za čije rešenje je preporučljivo koristiti elektronski računar. To je slučaj kada je za određeno vreme potrebno izraditi seriju koju najekonomičnija mašina ne može da izbaci u datom roku. Moguće je iz dijagrama videti koje mašine angažovati za optimalnu raspodelu posla. Kombinacija ima veoma mnogo i ručna obrada je nemoguća i u relativno prostim slučajevima. Ovaj tip zadatka uspešno se rešava metodom linearnog programiranja, koga većina modernih elektronskih računara ima kao gotov program i može se direktno koristiti kao nastavak izloženog programa.

LITERATURA:

1. PAVLE STANKOVIĆ: MAŠINE ALATKE I
- Koncepcijalska analiza -
Beograd 1968

2. Primena NU alatnih mašina

Beograd 1969

3. W. SIMON: Die numerische Steuerung Von Werkzeugmaschinen

Mühchen 1963

4. ERNST SALJE: Elemente der spanenden Werkzeumaschinen

Berlin 1968

5. Informacioni materijal

firme Gildemeister ~ Bielefeld

RENTABILITATS ANALYZE UBER DEN WERKZEUGMASCHINEN EINSATZ
DURCH COMPUTER ~ ENTSCHEIDUNGSHILFE

Der zeitliche Aufwand für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist sehr hoch, und erst durch den Einsatz einer elektronischen-Datenverarbeitungs-Anlage wird eine sinnvolle Anwendung möglich.

Man kann relativ kurzer Zeit eine Wirtschaftlichkeitsberchnung ausarbeiten, in der die Herstellkosten für ein bis zehn Werkstücke bei verschiedenen Losgrößen ermittelt wurden.

Gesondert dazu werden vom Rechner für jedes Werkstück die Herstellkosten in Abh. von der Losgröße in einem Diagramm für die zu vergleichenden Maschinen graphisch dargestellt. So erhältet man schnell einen Überblick über das kostengünstigste Verfahren man.

VII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971

K. Eman, V.R. Milačić x)

SISTEM ANALIZA CIRKULACIJE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE xx)

1. Uporedna analiza dokumentacije

U procesu izgradnje proizvodnog informacijskog sistema potrebno je izvršiti analizu cirkulacije dokumentacije [1],[2]. U sklopu dokumentacije za jedan proizvodni sistem kompleks tehnološke dokumentacije zauzima značajno mesto. Pod tehnološkom dokumentacijom, u širem smislu, podrazumeva se konstrukcijska dokumentacija, tehnološka dokumentacija i proizvodna dokumentacija. Površan pregled tehnološke dokumentacije, u raznim preduzećima industrije prerade metala, ukazuje na raznovrsnost oblika i sadržaja, što je rezultat nezavismog formiranja koncepta ove dokumentacije na osnovu stečenih iskustava.

Uvodjenje kompjutera u proces upravljanja proizvodnjom, a samim tim i stvaranje integralnog proizvodnog informacijskog sistema višeg nivoa, pretpostavlja kritičku analizu postojeće dokumentacije i stvaranje pogodnih oblika za automatsko upravljanje proizvodnjom. Za uporednu analizu uzeta je dokumentacija četiri preduzeća iz industrije prerade metala. Kao primer za uporednu analizu navode se četiri karakteristična dokumenta za ova četiri preduzeća.

- x) Kornel Eman, dipl.ing., asistent Mašinskog fakulteta, saradnik Instituta za alatne mašine i alate, Dr. Vladimir R. Milačić, dipl.ing., vanr. profesor Mašinskog fakulteta, saradnik Instituta za alatne mašine i alate
- xx) Saopštenje Katedre za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta i Instituta za alatne mašine i alate, predstavlja deo uvodnih istraživanja za Makroprojekt RAZVOJ I OPTIMIZACIJA OBRAĐNIH SISTEMA ZA INDIVIDUALNU, MALOSERIJSKU I SREDNJESERIJSKU PROIZVODNJU, u čijem finansiraju učestvuju Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti, Republička zajednica za naučni rad SR Srbije i privredne organizacije.

Na slici 1 dat je broj informacija na pojedinim dokumentima.

BROJ SADRŽANIH INFORMACIJA NA POJEDINIM
DOKUMENTIMA

PREDUZEĆE DOKUMENT	1	2	3	4
PROPRATNICA	80	61	67	32
RADNA LISTA	46	34	-	-
TRGOVANJE MATERIJALA	21	27	28	13
OPERACIONI LIST	33	28	45	--

Slika 1.

Na slici 2 dati su tipovi zaglavlja propratnica za ova četiri preduzeća. Iz izgleda zaglavlja kao sadržaja vidi se računovremeno razmeštaj, kao i izabranih informacija za propratnicu. Sigurno da je pri projektovanju izgleda propratnice potrebno postići daleko veći stepen saglasnosti zaglavlja ovog dokumenta. To je slučaj i sa ostalim dokumentima.

Ako se pogleda struktura informacija za pojedine vrste dokumenta vidi se da je moguće izvršiti sledeće rađanjevanje: opšti podaci, podaci o materijalu, podaci o mašini i operacijama, vremena izrade, podaci o ceni i ostali podaci. Kombinovanjem ovih grupa podataka kao i drugih specifičnih dobića se struktura informacija za pojedina dokumenta.

Na slici 3 data je struktura propratnice. Struktura informacija jedne propratnice može da se podeli na sledeće segmente: opšti podaci, podaci o materijalu, podaci o mašini i operacijama, vremena izrade, nalazi kontrole, podaci o cenama i ostali podaci. Pobliže su specificirani podaci o seriji i delu, tj. opšti podaci koji obuhvataju: nalog broj, naziv dela, artikal, sklop, šifra dela - broj crteža, količina, komada u seriji, datum lansiranja i rok izrade. Tako je moguće izraditi i specifikaciju za ostale grupe podataka u okviru ovog dokumenta.

Na slici 4 data je struktura podataka radne liste. Vidi se da se i ovde ima veći deo istih grupa podataka, a da su dodatni podaci o radniku i podaci o cenama i zaradama. Za ovaj dokument pobliže su specificirana vremena izrade. Kao treći primer strukturisanog dokumenta navodi se operaciona lista (slika 5).

Tako se za dokument "propratnica" broj informacija kreće između 32 do 80, zavisno od preduzeća, dok "trgovanje materijala" ima između 13 i 28 informacija. I u jednom i u drugom slučaju odnos broja informacija je preko 2.

Na slici 2 dati su tipovi zaglavlja propratnica za ova četiri preduzeća. Iz izgleda za-

ISPISANO DANA	PUŠTATI U PROIZVODNJU	LANSIRANA KOLIČ.	OZNAKA RADNOG NALOGA
SKLADISNI BROJ	NAZIV PROIZVODA		
PROPRATNICA	SKLADISNI BROJ	KOM. KOM. JED. MERA	NAZIV ILI KOMERCIJALNA OZNAKA


Broj radnog nalog P	Broj PO Propratnica	Rok izrade	Kom. za jediniku	Datum lansiranja	Broj komada za izradu	
					Artikal	Sklop

Šifra radnog nalog-a - serija	Datum lan	Termin	kg in. materijal	kg mm	g	Broj. kom.
Postupak	Naziv dela		Artikal	Sklop	Sifra dela	

Nalog pro prizv. serija god.	Datum lansiranja	Rok izrade	Komad u seriji	Kom. obj.				
PP	Postupak NAZIV DELA		Šifra dela - br. crteža	Ust odlistova				
Materijal treba zamena	Sifra materijala	VRSTA	NAZIV	DIMENZIJA	Jed. Kol/kan	Količina serija	Pi. cena	Vrednost


SL. 2 TIPOVI ZAGLAVLJA PROPRATNICA

PROPRATNICA




Slika 3.

RADNA LISTA



Slika 4.

OPERACIONA LISTA



Slika 5.


Iz ovog pregleda može se zaključiti da je potrebno tehnološku dokumentaciju formirati na modularnom principu, kako bi se u jednom integralnom proizvodnom informacijskom sistemu proces izrade i obrade pojedinih dokumenata mogao da izvede automatizованo. Ovo bi olakšalo i formiranje datoteka delova za pojedine grupe aktivnosti u okviru informacijskog sistema višeg nivoa.

2. Metode analize cirkulacije dokumentacije

U procesu uvođenja informacijskog sistema razlikuju se tri nivoa. Prvi nivo je proučavanje postojećeg sistema i projektovanje novog sistema, drugi nivo je primena sistema i treći nivo je funkcionisanje samog sistema. Informacionu zgradu jednog proizvodnog sistema treba shvatiti kao prostorni sistem u kome se cirkulacija informacija izvodi na raznim nivoima, kao i između pojedinih nivoa ove zgrade. Saglasno tome potrebno izgraditi i tipove dokumenata i utvrditi njihove tokove. Ovde se ne ulazi u dokumentaciju za više nivoa, već se razmatra cirkulacija bazne dokumentacije koja služi za ocenu pojedinih vrsta aktivnosti i za učvršćivanje iskorišćenja postojećih izvora u jednoj organizaciji. Zbog toga se u ovoj analizi cirkulacije zadržava samo na cirkulaciji tehnološke dokumentacije.

Na slici 6 data je jedna od mogućih metoda za utvrđivanje cirkulacije dokumentacije i njene analize. To je hodogram dokumentacije koji u matričnom obliku daje vrstu dokumenta u horizontalnom pravcu kao i službe - radna mesta u vertikalnom pravcu. Koriste se razni simboli za opisivanje pojedinih aktivnosti i stanja koja se odnose na dokumente kada prolaze kroz određene službe ili aktivnosti unutar pojedinih službi. Na navedenom hodogramu dokumentacije dat je jedan hipotetičan slučaj kretanja nekoliko dokumenata iz grupe tehnološke dokumentacije. Svaki od simbola označava određenu grupu aktivnosti, kao što su, na primer, izrada dokumenata, korišćenje dokumenata u cilju izrade drugih dokumenata, prolaz dokumenata, korišćenje dokumenata za obavljanje posla na tom radnom mestu, upisivanje novih podataka kao rezultat rada službe radnog mesta, privremeno odlaganje dokumenata, prenošenje podataka u drugi dokument, arhiviranje dokumenata itd. Nedostatak ovakvog sistema ogleda se u vrlo gru-

HODOGRAM DOKUMENTACIJE




- ① IZRADA DOKUMENATA
(N - BROJ KOPIJA)
- → KORIŠĆENJE DOKUMENATA
U CIJLU IZRADE DRUGIH
DOKUMENATA
- PROLAZ DOKUMENATA
- KORIŠĆENJE DOKUMENATA
ZA OBAVLJANJE POSLA NA
TOM RADNOM MESTU

Slika 6.

bom označavanju pojedinih grupa aktivnosti, kao i to da se nema dovoljno tačan uvid u strukturu tih aktivnosti sa svim potrebnim detaljima za izgradnju jednog pouzdanog informacijskog sistema. Zbog toga ovakav način prikazivanja cirkulacije dokumentacije nije pogodan za proučavanje postojećeg sistema i projektovanje novog.

Drugi pristup bazira na primeni dijagrama toka. Dijagram toka izradjuje se na bazi procesa, dokumenata, datoteka i osoblja ili lokacija pojedinih aktivnosti. Izradjen je sistem standardnih simbola za dijagrame toka. Ovi dijagrami toka koriste se za izgradnju informacijskih sistema višeg nivoa. U svakoj firmi, kao i medjunarodnim konvencijama utvrđena je simbolika za iskazivanje pojedinih aktivnosti u jednom dijagramu toka. Tako, na primer, definisani su ručni postupci, računske procedure, dokument, odluka, terminal, konektor, propratni komentar, off-line memorija, bušena kartica, bušena traka, magnetna traka, magnetni doboš, magnetni disk itd.


Na slici 7 dat je dijagram toka na bazi procesa, gde su prikazani ulaz, operacije, odluke, korišćene arhive i izlaz prema redosledu procesa koji se predviđa za dati sistem. U prostoru simbola dato je njihovo značenje. Strelice pokazuju da ulaz u proces ide uvek sa leve strane, dok je izlaz iz procesa dat na desnoj strani. Proces se odvija odozgo na dole, prema redosledu operacija.



SL. 7 DIJAGRAM TOKA
NA BAZI PROCESA

Na slici 8 dat je hipotetičan dijagram toka na bazi osoblja ili lokacija. Simboli su raspoređeni u dvodimenzionoj matričnoj površini. Odozgo na dole odigravaju se procesi prema utvrđjenom redosledu operacija, dok se u horizontalnom pravcu imaju definisano osoblje ili mesta na kojima se odgovarajući procesi odigravaju. I ovde su u prostoru za simbole data njihova značenja.

Na slici 8 dat je hipotetičan dijagram toka na bazi osoblja ili lokacija. Simboli su raspoređeni u dvodimenzionoj matričnoj površini. Odozgo na dole odigravaju se procesi prema utvrđjenom redosledu operacija, dok se u horizontalnom pravcu imaju definisano osoblje ili mesta na kojima se odgovarajući procesi odigravaju. I ovde su u prostoru za simbole data njihova značenja.



SL. 8 DIJAGRAM TOKA NA BAZI OSOBLJA ILI LOKACIJA


Slično se formiraju dijagrami toka na bazi dokumenata i na bazi datoteka. U ova dva slučajeva dijagram toka dat je u dimenzijskoj matrici, s tim što se u horizontalnom pravcu nalaze dokumenta ili datoteke, zavisno od tipa dijagrama toka.

Na jedan od navedena četiri načina moguće je izvršiti analizu postojećeg sistema i projektovanje novog sistema cirkulacije tehnološke dokumentacije sa svim potrebnim elementima za izgradnju integralnog proizvodnog informacijskog sistema. Na kraju se navodi primer jednog dijagrama toka na bazi procesa, a za poslove industrije prerade metala.

3. Primer sistem analize preko dijagrama toka

Na slici 9 dat je primer jednog hipotetičnog dijagrama toka sistema na bazi procesa. Crtež je dat u tri segmenta radi konek-

Slika 9.



torskih veza na njemu. Za ovaj slučaj se polazi od šefa tehnološke pripreme koji dobija iz konstrukcije akt za izmene i radio-nički crtež i vrši proveravanje ispravnosti primljene dokumentacije. Arhivar ispituje da li je uz crtež priključen akt za izmene, ako jeste, utvrđuje da li izmena ima ili nema.

U slučaju da postoje izmene, onda se ide direktno preko konektora C3 na segment 3 gde se vrši kompletiranje odgovarajuće dokumentacije uz akt za izmene. Ovako kompletirana dokumentacija ide kod referenta za izmene koji proverava kompletnost dokumentacije, i to daje grupi tehnologa koja je označena konektorom D1, i onda se vraća cee tek na prvi segment dijagrama toka.

Za slučaj da izmena nema, crteži se uvode u knjigu evidencije (sa leve strane je prikazana knjiga evidencije njeni korišćenje, tj. ažuriranje i vraćanje na prvo blistvo mesto) i predaju se grupi tehnologa. Od ove tačke u dijagramu toka ima se ista cirkulacija dokumentacije, pošto je na ovom nivou data konektorska veza od referenta za izmene koji je kompletirao radioničke crteže sa aktima za izmenu.

Grupa tehnologa razrađuje tehnološki postupak sa označenim elementima koji su dati sa desne strane dijagrama toka, zatim se razrađuje tehnološki instrukcioni list, i na osnovu ova dva dokumenta formira se koncept spiska alata u tri primerka. Grupa normiraca radi na osnovu ova tri dokumenta normative i formira se koncept operacionog lista. Glavni normirac kontroliše kompletan posao, odlaže normativ u datoteku i prosledjuje dokumentaciju do tehnologa materijala. Na ovaj je način u ovom delu zatvoren dijagram toka informacija na bazi procesa.

4. Zaključne napomene

Primena dijagrama toka omogućuje kompleksnu analizu cirkulacije postojeće dokumentacije i utvrđivanje punktova izmene te dokumentacije, kao i veze pojedinih grupa dokumenata sa određenim punktovima aktivnosti u jednom proizvodnom sistemu. Na osnovu dobijene slike postojećeg stanja informacijskog i funkcionalnog sistema vrši se projektovanje novog informacijskog sistema, koji prepostavlja korišćenje kompjutera. To ima za posledicu da

se prenose čitavi nizovi funkcija u programskom obliku u cilju kretanja i ažuriranja pojedinih grupa dokumenata u proizvodnom pogonu. Za izvodjenje ovih aktivnosti neophodne je postojanje datoteka i razvoj odgovarajućih programa koji su proistekli iz utvrdjenog informacijskog sistema za upravljanje proizvodnjom.

5. Literatura

- [1] V.R. Milačić, Primena elektronskih računskih mašina (kompjutera) u upravljanju industrijskim preduzećima, Zbornik Savetovanja o organizaciji rada, Koper (1970) str. 231
- [2] V.R. Milačić, Tehnološki sistemi, Monografije IAMA, 3(1971)

K. Eman, V.R. Milačić

System Analysis of Documentation Flow

The paper is divided in three parts. First part deals with the structure of work documentation. Comparison has been made for four different factories. Documentation flow analysis methods are discussed in the second part. Finally, the third part is an example of flowchart documentation analysis in workshop environment.

VII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971

M. Kalajdžić x)

MODELIRANJE PRORAČUNA MAŠINSKE KONSTRUKCIJE xx)

1. Uvod

U analizi složenih mašinskih konstrukcija u izvođenju predprojektne, a i projektne koncepcije, kao i u statičkoj i dinamičkoj identifikaciji određenih parametara kvaliteta, koji se odnose na ponašanje realne, izvedene konstrukcije u eksploraciji, u komparaciji i korišćenju eksperimentalnog testa, nameće se potreba bržeg razvoja i njihove realizacije, što je omogućeno bržim razvojem kompjuterske tehnike, a ekonomski je opravdano i u oblasti projektovanja alatnih mašina.

Radovi u ovoj oblasti (napr. [1], [2], [3]) na strani, a i kod nas [4], [5], izvedeni i u toku u Institutu za alatne mašine i alate, pokazuju da niz novih metoda, koje se prvenstveno odnose na računavanje statičkih i dinamičkih karakteristika, posebno nosećih konstrukcija, mogu dovesti do razrešavanja niza dilema u projektnoj fazi, pri čemu se koriste razvijeni programi za digitalne kompjutere.

Uporedno sa razvojem i modeliranjem proračuna mašinskih konstrukcija, izvedeni su i fizički modeli od pleksiglasa, za teške a-


-
- x) Milisav J. Kalajdžić, dipl.maš.ing., samostalni saradnik Instituta za alatne mašine i alate, Beograd, 27 marta 80
xx) Saopštenje iz Instituta za alatne mašine i alate, Beograd, predstavlja deo radova na projektima "Istraživanje i razvoj metoda za ispitivanje obradljivosti i grupna tehnologija sa optimizacijom u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji", u čijem su finansiranju učestvovali Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti i Republička zajednica za naučni rad SR Srbije, a takodje i deo uvodnih istraživanja za Makroprojekt "Razvoj i optimizacija obradnih sistema u individualnoj, maloserijskoj i srednjeserijskoj proizvodnji".

latne mašine portalnog tipa kao primer, uz posebno razvijene metode njihovog testiranja koriste se eksperimentalni rezultati za verifikaciju sprovedenog proračuna.

U daljem se iznose određeni rezultati i sopstvena iskustva u modeliranju proračuna statičkih i dinamičkih karakteristika nosiće konstrukcije teških alatnih mašina portalnog tipa.

2. Metod koncentrisanih masa

Proračun, statički i dinamički, koristeći sličan metod koncentrisanih masa kao u radovima [1], [2] sproveden je za model portalne dugohode rendisaljke, [4], [5]. Ovde je ceo portal (stubovi sa poprečnom gredom i traverza sa nosačem alata) predstavljen preko koncentrisanih masa (slika 1), tako da se izmedju pojedinih koncentrisanih masa za stub, poprečnu gredu i traverzu usvajaju elastične grede konstantne krutosti na savijanje i uvijanje. Za ovako usvojen dinamički model portala postavljena je diferencijalna jednačina oscilovanja u tensorskom obliku [4]



Sl. 1 Usvojen dinamički model portala sa koncentrisanim masama [4.]

$$a^{-\ell_m} g_{ij}^m \ddot{q}^j + 2a^{-\ell_m} p_{mj} \dot{q}^j + q^\ell = a^{-\ell_m} b_{mj} F^j \cos(\Omega t) ,$$

gde su g_{ij} = osnovni metrički tenzor usvojenog konfiguracionog prostora, p_{ij} = tenzor prigušivanja, i a_{ij} = uticajni koeficijenti elastičnosti.

Iz gornje jednačine dobija se frekventna jednačina sistema u obliku

$$| g_j^\ell - a^{-\ell_m} g_{mj}(\omega)^2 | = 0 .$$

Iz ove frekventne determinante jednačine, korišćenjem standard-

nih programa za kompjutere izvršeno je sračunavanje sopstvenih frekvenci sistema, pri čemu su rezultati u odnosu na eksperimentalno dobijene bili u potpunosti zadovoljavajući.

S druge strane, posebno pitanje u ovom slučaju postavlja se u odnosu na određivanje tenzora uticajnih koeficijenata, kao i ekvivalentnih krutosti komponenti portala.

Tenzor uticajnih koeficijenata određen je članovima matrice $[a_{ij}]$ koja je u potpunosti "ispunjena", tako da ovaj momenat za sisteme sa usvojenim većim brojem stepeni slobode dovodi do određenih teškoća u programiranju, pored otvorenog pitanja određivanja ekvivalentnih krutosti elemenata portala.

3. Metod konačnih elemenata

Analiza konstrukcije karusel struga, za koju su razvijene i usavršene metode za statičko-dinamičko testiranje već bile iznete [5] koristeći model izradjen od pleksiglasa, vrši se metodom konačnih elemenata, čija je primena u oblasti alatnih mašina već uvedena (npr., [3]). Proračun pojedinih elemenata prema radovima [6], [7] sprovodi se na taj način što se cela konstrukcija, koja je u osnovi jako složena, deli na dovoljno velik broj elemenata, u prvom redu trouglastog oblika. Za svaki element trouglastog oblika (ili u obliku četvorougla) određuje se matrica krutosti koja je u opštem slučaju kvadratna i 9-og reda.

Ova matrica određuje se preko

$$[k_{\ell m}] = \iint_A t [\mathcal{E}]^t [D] [\mathcal{E}] dx dy ,$$


gde je t = debljina konačnog elementa, $[\mathcal{E}]$ = matrica deformacije, $[D]$ = matrica elastičnosti, odnosno

$$[D] = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} ,$$

gde su E i ν = modul elastičnosti i Puasonov koeficijent.

Podelom cele konstrukcije na niz konačnih elemenata i vršenjem

totalne nomenklature tačaka, koje predstavljaju temena konačnih elemenata, ceo proces određivanja parcijalnih matrica krutosti, kao i formiranje matrice krutosti za celu konstrukciju potpuno se automatizuju razvijanjem posebnih programa za digitalni kompjuter.



Na slici 2 za stub modela karusel struga daje se totalna nomenklatura tačaka prema kojoj se vrši podela na konačne elemente trouglaste forme i formira matrica krutosti. Kao ulazni podaci za kompjuter koriste se koordinate ovih tačaka.

Na slici 3 daju se, primera radi, dimenzije matrica krutosti za ceo stub. Puno šrafirana polja predstavljaju matrice krutosti za pojedine sekcije stuba $[K]_I$, $[K]_{II}$, ..., $[K]_{VII}$, $[K]_{VIII}$), dok matrice $[C]_I$, ..., $[C]_{VII}$

predstavljaju matrice veza izmedju pojedinih sekcija.

S obzirom da je

$$[K] \{ \delta \} = \{ R \},$$

gde je $\{ \delta \}$ = vektor pomeranja za numerisanje tačke, a $\{ R \}$ = vektor spoljašnjeg opterećenja, to bi za određivanje statičkih pomeranja bilo potrebno odrediti inverznu matricu $[K]^{-1}$.

S druge strane, pošto je matrica $[K]$ za ovako složene konstrukcije jako velika (npr., za stub karusel struga $109 \times 3 = 327$, kvadratna 327-og reda), to bi memorija čak i mamutskih kompjutera bila praktično nedovoljna. No pošto je, kako se na slici 3 vidi matrica krutosti "trakasta", odnosno veliki broj njenih članova jednak nuli, to se i s druge strane deljenjem stuba na sekcije može izvršiti određivanje pomeranja. Ovo se sprovodi iteracionom metodom, odnosno (videti sliku 3),

gde je


$$\{\delta\}_{VIII} = [\bar{K}]_{VIII}^{-1} \cdot \{\bar{R}\}_{VIII}$$

$$[\bar{K}]_N = [K]_N - [C]_{N-1}^T \cdot [\bar{K}]_{N-1}^{-1} \cdot [C]_{N-1},$$

$$\{\bar{R}\}_N = \{R\}_N - [C]_{N-1}^T \cdot [\bar{K}]_{N-1}^{-1} \cdot \{\bar{R}\}_{N-1},$$

$$(N = I, II, \dots, VII, VIII).$$

U ovom se slučaju ima da je matrica $[\bar{K}]_{VIII}$ kvadratna 42-og reda.



SL. 3 Oblak matrice krutosti za stub modela karusel struga

Za dinamički proračun portala koristi se matrica masa $[M]$ koja se formira od parcijalnih matrica masa konačnih elemenata.

Formiranje matrice masa takođe se automatizuje izradom programa za digitalne kompjutere.

Sa matricom krutosti $[K]$ i matricom masa $[M]$ sprovodi se dalje sračunavanje sopstvenih frekvenci sistema, gde se valja zadržati na prvih nekoliko

najnižih, koje mogu biti od interesa za posmatranu konstrukciju i imaju mehaničkog smisla.

Dalji put u modeliranju proračuna prenosne funkcije sistema koristi i eksperimentalne rezultate za koeficijente prigušivanja, o čemu ovde neće biti detaljnijeg izlaganja.

4. Umesto zaključka

Metod konačnih elemenata koji se u Institutu i dalje intenzivno proučava, posebno za primenu na složene konstrukcije, i koji se trenutno koristi u proračunu i analizi dvostubnog karusel struga, ima određenih nedostataka koji su skopčani sa teškoćama oko izrade pogodnih i generalnih programa za kompjutere. Posebno se postavlja pitanje kapaciteta memorije kompjutera za dovoljno

složene i velike konstrukcije.

Na osnovu dosadašnjih radova i iskustva stečenog u Institutu, a ne prilažeći ovde posebne rezultate i programe za kompjutere, metod konačnih elemenata nalazi svoju primenu za analizu i proračun složenih konstrukcija alatnih mašina. S druge strane, metod konačnih elemenata u kombinaciji sa metodom koncentrisanih masa i ekvivalentnih krutosti pojedinih elemenata može naći širu primenu, posebno kod složenih konstrukcija, na čemu se intenzivno radi, a naročito na formiranju kompjuterskih programa.

5. Literatura

- [1] S. Taylor, S. A. Tobias, Lumped-constans Method for the Prediction of the Vibration Characteristics of Machine Tool Structures, Adv. Mach. Tool. Design and Res., Pergamon Press (1965) 37-52
- [2] S. Taylor, S. A. Tobias, Computer Methods for the Structural Analysis of Machine Tools, Ann. C.I.R.P., (1969) N-4, 519 - 531
- [3] A.C. Stephen, S. Taylor, Computer Analysis of Machine Tool Structures bay Finite Element Method, Adv. Mach. Tool Design and Res., Pergamon Press (1969) 751-761
- [4] M. Kalajdžić, Razvoj računsko eksperimentalnih metoda za modelska ispitivanja struktura alatnih mašina, Saopštenja IAMA, 7 (1969) 847-858
- [5] M. Kalajdžić, Prikaz tehnike razvijene u IAMA za identifikaciju struktura mašinskih konstrukcija, Saopštenja IAMA, 11. (1970) 1623-1636
- [6] O.C. Zienkiewicz, The Finite Element Method in Structural and Continuum Mechanics, Ma Graw-Hill (1967)
- [7] Dž. Argiris, Sovremennye dostiženija v metodah rasčeta konstrukcij s primeneniem matric, Moskva (1969) - ruski prevod s engleskog

M. Kalajdžić

The Mathematical Models for the Static and Dynamic Identification of Mechanical Structures

The paper examines a few information and reviews some experience in connection with the application of the method of concentrated masses with beams of equivalent rigidity and of the method of finite elements in calculation of static and dynamic behaviour of mechanical structures. The work carried out so far at the Institute for Machine Tools and Tooling in Beograd concerns the portal machine tools, and the models of a planing machine and of a vertical lathe made in plexiglass gave the necessary experimental evidence as the input in the developed system of calculation and verification.

R.06.06.

VII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971

V. R. Milačić x)

PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI xx)


1. Prepostavke za formiranje proizvodnog informacijskog sistema

Da bi jedan kompleks predstavljao sistem treba da sadrži tri osnovne funkcije: upravljanje, radni proces i povratni tok informacija. Prelazeći preko poslovnog sistema kao široke kategorije koja obuhvata vrlo raznolike tipove sistema i aktivnosti u njima dolazi se na proizvodni sistem. Proizvodni sistem obuhvata skup tehnološko-ekonomsko-društvenih podsistema sa ciljem podizanja vrednosti polaznog materijala. Proizvodni sistem može da predstavlja pogon, fabriku ili preduzeće, zavisno do kog nivoa su sruštene pojedine aktivnosti. U cilju definisanja proizvodnog sistema potrebno je utvrditi kretanje materijala i informacija, saglasno definisanim aktivnostima unutar sistema.

Na slici 1 date su osnovne aktivnosti unutar jednog proizvodnog sistema, sa naznačenim pravcem kretanja materijala i informacija. Kretanje materijala i informacija na ovom primeru dano je za slučaj nastanka jednog proizvoda u nekom proizvodnom sistemu. Polazi se od postojećih znanja vezanih za taj proizvod, koja se primenjuju potrebnim u istraživanjima i razvoju, da bi u narednoj fazi nastupilo prethodno projektovanje, kao i konačno projektovanje proizvoda. Dalji tok odnosi se na utvrđivanje proizvodnje, kontrolu kvaliteta i testiranje samog proizvoda kao i

x) Vladimir R. Milačić, Dr.ing., vanr. profesor Mašinskog fakulteta, saradnik Instituta za alatne mašine i alate, Beograd

xx) Saopštenje Katedre za proizvodno mašinstvo i Instituta za alatne mašine i alate, Beograd, odnosi se delom i na uvodna istraživanja u Makroprojekt "RAZVOJ I OPTIMIZACIJA OBRADNIH SISTEMA ZA INDIVIDUALNU, MALOSERIJSKU I SREDNjeserijsku PROIZVODNJU"



Slika 1.


njegovu isporuku. Utvrdjivanjem isporuke proizvoda vrši se njegovo skladištenje zatim instalisanje, onde gde je isporučen proizvod, kao i sam rad proizvoda kod kupca. Kod rada proizvoda potrebno je organizovati održavanje i servisiranje samog proizvoda.

Ovo bi bio tok materijala po aktivnostima koje dovode od ideje do postavljanja proizvoda u radne uslove za njegovim održavanjem i servisiranjem. Na slici 1 je širokim strelicama označena cirkulacija potrebnih informacija za pojedine aktivnosti. Za određene aktivnosti predviđeno je direktno formiranje datoteka u cilju prikupljanja utvrdjenih informacija, dok je između pojedinih aktivnosti predviđena i mogućnost povratne veze sa pojedinim elementima celog proizvodnog sistema. Tako, na primer, informacije koje se dobijaju održavanjem i servisiranjem kao i radom samog proizvoda, koriste se u daljim istraživanjima i razvoju tog proizvoda, kao i u fazi projektovanja i proizvodnje samog proizvoda. Iz ovoga proizilazi da tokove informacija treba shvatiti kao infrastrukturu jednog proizvodnog sistema, tj. da

tokovi informacija predstavljaju ustvari proizvodni informacijski sistem.

U cilju izgradnje proizvodnog informacijskog sistema razradjen je kompleks dokumentacije, kao i pomoćna tehnika za obradu takve dokumentacije. Primena kompjutera u upravljanju proizvodnim sistemima omogućuje stvaranje proizvodnih informacijskih sistema višeg nivoa. Ovakav proizvodni informacijski sistem višeg nivoa polazi od pretpostavke da je kompletan logika cirkulacije informacija kao i obrada informacija sa permanentnim prikupljanjem i obnavljanjem u potpunosti rešena. Povezivanjem aktivnosti i informacija u logičke celine dobijaju se moduli informacionog sistema koji se koriste za praćenje, a takođe i za odlučivanje unutar obuhvaćene grupe aktivnosti.

Dalje usložavanje proizvodnog informacijskog sistema javlja se u slučaju kada je njime obuhvaćen veći broj fabrika i aktivnosti unutar jednog preduzeća (slika 2). Na slici 2 dat je izgled



Slika 2.


jednog kompletног proizvodnog informacijskog sistema koji se sastoji od informacijskog sistema glavne fabrike, informacijskih sistema pogona ili fabrike i informacijskog sistema laboratoriјe za ispitivanje.

Svi ovi satelitski sistemi telekomunikaciono su povezani sa glavnom fabrikom preko specijalnih kompjutera ili preko terminalskih jedinica. Prema ovoj řemi glavna fabrika ima dva kompjuterska sistema, i to sa trakama i sa diskovima, kao i čitav niz display jedinica razmeštenih po pojedinim punktovima glavne fabrike za komuniciranje sa kompjuterima. Pogoni ili fabrike koje u-laze u sastav glavne fabrike vezani su direktno sa kompjuterima glavne fabrike, i to preko malih kompjutera gde se vrše odredjene operacije u okviru upravljanja proizvodnim sistemom tog pogona ili se pak vrši terminalsко komuniciranje sa glavnom fabrikom. Veza laboratorije sa glavnom fabrikom je drugačija, i komuniciranje je off-line, tj. odredjene informacije koje se odnose na naučno-tehničke proračune uskladištuju se na diskove i tek onda će biti pristupačni za kompjutere glave fabrike. Ovom řemom nije obuhvaćeno komuniciranje sa obradnim jedinicama unutar jedne fabrike, i to direktno kompjuterom. Time bi se još više usložila řema komuniciranja u okviru jednog proizvodnog informacijskog sistema.

U cilju izgradnje integralnog sistema za upravljanje proizvodnjom, tj. integralnog proizvodnog informacijskog sistema, pojedini proizvodjači kompjutera pristupili su izradi oštih koncepta za rešavanje ovog problema. Navode se tri takva primera integralnih proizvodnih informacijskih sistema.

2. Primeri proizvodnih informacijskih sistema

Svaki proizvodjač kompjutera teži da izgradi paket programa koji se odnose na integralno upravljanje proizvodnjom. Ovde nije namena da se ti paketi programa, koji se odnose na ovu problematiku analiziraju, već se daju samo tri razradjena sistema, i to firmi Honeywell, IBM i ICL. Elementi Honeywell integralnog informacijskog sistema za upravljanje proizvodnjom dati su na slici 3. Ovaj sistem sastoji se iz 8 podsistema, i to obrade poru-




Slika 3.

džbina, predviđanja vezana za zalihe i njihova kontrola, planiranje upravljanja, nabavke, tehničko proizvodne aktivnosti, generisanje zahteva, terminiranje proizvodnje i za kontrolu proizvodnje.

Na slici 3, pored veza koje su date za pojedine podsisteme, označene su i faze uvođenja ovog sistema. Punom linijom dati su elementi sistema koji se uvođe u prvoj fazi. Linijama crta - tačka dati su elementi sistema koji se uvođe u drugoj fazi, dok je treća faza označena isprekidanim linijom. Ovaj sistem polazi od obrade porudžbina kao osnove za definisanje prognoze prodaje i utvrđivanja osnovnih elemenata za kontrolu zaliha materijala i gotovih proizvoda. U drugoj fazi pristupa se definisanju neto potreba, time što se određuju aktivnosti vezane za nabavke kroz formiranje zahteva, što predstavlja i pripremu za uvođenje treće faze, koja obuhvata terminiranje proizvodnje i direktnu kontrolu u proizvodnji. Za ovaj sistem izgrađen je čitav niz potrebnih datoteka sa kojima je moguće ostvariti i navedene aktivnosti.

Sistem IBM, za integralno upravljanje proizvodnjom, polazi od definisanja osnovnih podataka vezanih za materijal (slika 4). Pre svega, preko procesora materijala definišu se osnovne datoteke i to: datoteka delova, datoteka sastavnica, datoteka operacionih lista i datoteka obradnih centara. Na osnovu procesora materijala pristupa se izgradnji prvog nivoa informacijskog sistema, a to je upravljanje zalihami korišćenjem datoteke delova. Na drugom nivou nalaze se sledeći moduli ovog sistema: kontrolisanje inženjerskih podataka, nabavka, planiranje potreba i predviđanje prodaje. Na osnovu planiranja potreba vrši se utvrđivanje zahteva, dok na osnovu nabavki definišu se datoteke za nabavke, otvoreni zahtevi i nabavljači. Na trećem nivou ovog sistema vrši se planiranje kapaciteta, terminiranje proizvodnje i upravljanje proizvodnjom u pogonu. Za module terminiranja proizvodnjom kao i upravljanja proizvodnjom u pogonu formiraju se datoteke otvorenih radnih nalogi kao i datoteka slata.


Treći sistem za upravljanje proizvodnjom je sistem firme ICL dat na slici 5. Ovaj sistem sastoji se iz sledećih osnovnih elemenata: upravljanje zalihami, rasčlanavanja, upravljanje na-



Slika 4.

bavkama i upravljanje proizvodnjom. Modul upravljanja proizvodnjom obuhvata podsisteme dugoročnog planiranja opterećenja, kratkoročnog planiranja opterećenja, upravljanja poslovima u toku kao i radnom dokumentacijom. Ovaj sistem je predviđen za datoteke na magnetnim trakama, i to sa pet osnovnih datoteka. Osnovne datoteke za izgradnju ovog sistema su datoteka nabavki, zaliha, delova, operacija i obradnih centara. Ove datoteke su građene na modularnom principu, tako da svaka od njih sadrži i odgovarajuće kapsule koje se koriste u određenim operacijama.

Sva tri sistema predstavljaju hipotetične sisteme koji zahtevaju vrlo velike konfiguracije kompjutera za realizaciju postav-



Slika 5.

ljenih modela. Poseban problem predstavlja definisanje pojedinih datoteka i struktura tih datoteka. Svaki od ovih sistema bazira se na datotekama sa vrlo velikim brojem informacija, što zahteva postavljanje komplikovanog informacijskog sistema. Dosađašnje iskustvo ukazuje da ovako konceptirani integralni proizvodni informacijski sistemi nisu dosledno sprovedeni u praksi, već su korišćeni samo delovi koji su najviše odgovarali postojećoj strukturi informacija u određenoj organizaciji. Zbog toga je neophodno potrebno pristupiti i izgradnji odgovarajućih proizvodnih informacijskih sistema za pojedine fabrike kod nas.

3. Zaključne napomene

Navedeni kratki pregled primera proizvodnih informacijskih sistema kao i uvid u njihovu realizaciju u pojedinim grupama inostranih preduzeća ukazuje na sledeće probleme:

- (i) Za izgradnju informacionog sistema višega nivoa potrebno je u velikoj meri koristiti postojeći sistem informacija sa dogradnjom koja je usmerena u pravcu formiranja potrebnih datoteka. To ima za posledicu sistematizaciju baznih podataka vezanih za delove, operacije i obradne sisteme, kao i odgovarajući metod definisanja geometrijske i tehničke informacije.
- (ii) Stvaranje modela integralnog informacijskog sistema za prethodnih definisanjem faza uvođenja. Iskustva ukazuju da se postojeći proizvodni informacijski sistemi međusobno razlikuju, jer su u različitim organizacijama u različitim periodima bili uvođeni. Svaka organizacija, tj. preduzeće ne polazi od istog koncepta prilikom projektovanja proizvodnog informacijskog sistema, već ga bazira na stečenim dotadašnjim iskustvima u oblasti upravljanja proizvodnjom.
- (iii) Projektovani integralni proizvodni informacijski sistem, treba da bude na modularnom principu, kako bi mogao da se uvođi u svojim delovima, a da prilikom konačnog uvođenja predstavlja zaokruženu celinu. Ovo je naročito važno, jer je period uvođenja jednog integralnog proizvodnog informacijskog sistema relativno vrlo dug, i iznosi najmanje nekoliko godina.
- (iv) Modulski projektovan proizvodni informacijski sistem treba da omogući dobijanje na svim nivoima njegovog uvođenja potrebne informacije za odlučivanje i upravljanje unutar jedne organizacije.
- (v) Dosadašnji nivo razvoja proizvodnih informacijskih sistema kod nas ukazuje da se nalazimo na samom početku, tj. nalazimo se u fazi formiranja osnovnih datoteka za izgradnju jednog integralnog proizvodnog informacijskog sistema.

4. Literatura

- [1] V. R. Milačić, Primena elektronskih računskih mašina (kompjutera) u upravljanju industrijskim preduzećima, Zbornik Savetovanja o organizaciji rada, Koper (1970) str. 231
- [2] V. R. Milačić, Tehnološki sistemi, Monografija IAMA, 3 (1971) - u štampi.

V. R. Milačić

Production Information Systems

Three developed Production Information Systems have been discussed in the paper. The first system is Factor system introduced by Honeywell. Factor system has following subsystems: order processing, forecasting, inventory reporting and control, purchasing, manufacturing /engineering file processing, requirements generation, production scheduling and control and management planning. The IBM PICS-system is divided in eight subsystems: engineering data control, inventory control, sales forecasting, requirements planning, purchasing, capacity planning, operation scheduling and shop floor control. The ICL PROMET system consists of four interlocking stages each, of which may be operated independently: breakdown, stock control, factory planning and control and purchase control. After reviewing the three systems, the author compares them and discusses the relevant circumstances in Yugoslav industries.

Ž. Spasić, V.R. Mlačić x)


PRILOG PROBLEMU FORMIRANJA DATOTEKE DELOVA xx)

1. Strukturisanje proizvoda

Za definisanje proizvodnog sistema potrebno je utvrditi kretanje materijala, informacija i energije. U cilju dobijanja uvida u materijal potrebno je odrediti šta je od materijala sve potrebno, koliko je od pojedinih vrsta materijala potrebno i kada je to potrebno. Zbog toga se vrši i strukturisanje finalnog proizvoda ili pak strukturisanje pojedinih podskloova u okviru finalnog proizvoda. Iz ovoga može da se formira spisak materijala sa svim potrebnim elementima u procesu proizvodnje.

Na slici 1 prikazano je struktura finalnog proizvoda A sa označenim kodovima nivoa. Polazi se od proizvoda A koji je na prvom nivou i koji se sastoji iz proizvoda C i D, čija je prisutnost drugi nivo, kao i proizvoda B koji se nalazi na trećem nivou. Dalje je prikazano grananje svakog od ovih elemenata drugog nivoa. Tako, na primer, prikazano je da se podsistem D grana u B i L, dok se dalje B na trećem nivou grana u elemente E, F i G. Oznake koje su navedene odnose se na pojedine elemente u strukturi finalnog proizvoda, dok brojevi označavaju nivoe na kojima se ti elementi nalaze. Tako, na primer, kao fik-


- x) Žarko Spasić, dipl.ing., asistent Mašinskog fakulteta, saradnik Instituta za alatne mašine i alate, Beograd, Dr. Vladimir R. Mlačić, dipl.ing., vanr. profesor Mašinskog fakulteta, saradnik Instituta
- xx) Sacpštenje Katedre za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta i Instituta za alatne mašine i alate, Beograd, a odnosi se na pripremna istraživanja za Makroprojekt RAZVOJ I OPTIMIZACIJA OBRAĐNIH SISTEMA ZA INDIVIDUALNU, MALOSERIJSKU I SREDNJE SERIJSKU PROIZVODNJU, u čijem finansiranju učestvuju Savezni fond za finansiranje naučnih delatnosti, Republička zajednica za naučni rad i nekoliko privrednih organizacija.



SL. 1 STRUKTURA FINALNOG PROIZVODA A SA OZNAĆENIM KODOVIMA NIVOA

vidi se da je za deo B , koji se sastoji iz elemenata E, F i G, moguće dodati i broj elemenata (ili jedinice mere) kako bi se definisao spisak materijala u odnosu na polazni deo B .

Za pripadnost dela ide se obrnutim tokom, tako da se polezi od



Slika 2.


padnost jednog dela u okviru pojedinih sklopova ili podsklopova. Da bi se odgovorilo na pitanje kad je koliko materijala potrebno, strukturisanje proizvoda se izvodi na način što se strukturnom dijagrame dodaje vremenska dimenzija za posmatrani proizvod. Na sl.3 dat je prikaz jednog takvog strukturnog dijagrama s vremenima ostvarenja za finalni proizvod A. Navedene su vremenske jedinice u nedeljama date godine. Definiše se termin završetka proizvoda A , a onda su ulevo naneti pojedini podsklopovi i kom-

sni nivoi su uzeti: 30 - kao sitni delovi za spajanje, 40 - delovi koji se nabavljaju i 50 - sirovina. Moguće je dati i strukturni dijagram finalnog proizvoda na taj način što pored nivoa sadrži i broj jedinica svakog elementa koji čini sklop.

Na slici 2 dat je izgled spiska materijala, kao i pripadnost dela. U prvom slučaju

dela B, a onda se specifiraju, vertikalno na više, delovi kojima pripada deo B . Deo B pripada direktno finalnom proizvodu A , kao i podsklopu D . Preko dijagrama pripadnosti dela iskazuje se direktna pripadnost jednog dela u okviru pojedinih sklopova ili podsklopova.

Da bi se odgovorilo na pitanje kad je koliko materijala potrebno, strukturisanje proizvoda se izvodi na način što se strukturnom dijagrame dodaje vremenska dimenzija za posmatrani proizvod. Na sl.3 dat je prikaz jednog takvog strukturnog dijagrama s vremenima ostvarenja za finalni proizvod A. Navedene su vremenske jedinice u nedeljama date godine. Definiše se termin završetka proizvoda A , a onda su ulevo naneti pojedini podsklopovi i kom-



SL. 3 VREMENA OSTVARENJA ZA PROIZVOD A
I NJEGOVE KOMPONENTE

ponente kao i sirovine, prema redosledu u vremenu kada treba da budu izradjeni ili nabavljeni. Prema prikazanom dijagramu, proizvodnja za proizvod A počinje devetnaeste nedelje u godini, a završava se tridesete nedelje. Na osnovu ovoga moguće je formirati potrebne narudžbine i utvrditi stanje na skladištu u cilju definisanja neto potreba koje se odnose na aktivnosti u proizvodnom pogonu.

2. Struktura datoteke delova

Na bazi strukturisanja proizvoda kao i određivanja potrebnih informacija pristupa se izradi datoteke delova. Pritom je značajno da se razmotri struktura datoteke delova. Kao primeri uzimaju se datoteke delova firmi IBM, ICL i HONEYWELL.

Na slici 4 navedena je glavna datoteka delova firme IBM. Ova datoteka sadrži 109 naslova kojima su obuhvaćene određene grupe informacija potrebne za ostvarenje integralnog proizvodnog informacijskog sistema. Glavna datoteka delova, kao jedna od osnovnih datoteka u proizvodnom informacijskom sistemu, u grupama zaglavlja ima potrebne elemente za pojedine podsisteme.

Na početku se daju osnovni podaci vezani za artikal kao što su: sklop, podsklop, izradjen deo, sirovina, nabavljen deo itd. Zatim se vrši definisanje strukture proizvoda, način poručivanja, prognoziranje i struktura potrebnog vremena za proizvodnju jednog takvog proizvoda. Naredni deo datoteke odnosi se na utvrđivanje cene samog proizvoda, određujući pre svega standardne i stalne troškove, a zatim jediničnu cenu. Istorijat korišćenja

GLAVNA DATOTEKA DETOVA (FIRM)

BR. IZKSL.	OZNAKE	STRUKTURA PROIZVODA
10	PROS - PLATNJE DNEVA PUTRESE	PLATNIČKA MERE
11	DRS DNEVNI PUTRESE	KOMP. PAYE MONAGE KOMP. PAYE MONAGE

STRUKTURA PROIZVODA		STANDARDNI TAKIĆ PROIZVODNE	
GDE SE KORISTI	SLEDIĆI ARTIKL U LANCU AKTIVNOSTI	ADRESA	ADRESA BROJ UZKOĆI SLOGE RACJE
12	11	13	14

MACIN PORUCIVANJA		PR O G N O Z I R A N J E	
OD NARUZ ADRESA	NARUZNI NIRO SLOGE	ADRESA	ADRESA BROJ UZKOĆI SLOGE RACJE
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31
32	33	34	35

PR O S U L T U N D OSUSTUPNJE		FAKTOR	
CIJAVNA TILKA NARU Z	CIJAVNA TILKA NARU Z	PRUGA PERIODA	PRUGA PERIODA
SPISAR	SPISAR	NETO	NETO
ALFA	ALFA	BRD	BRD
33	34	35	36
37	38	39	40
39	40	41	42

ZADNO MZNA MATERIJALA		ZADNO MZNA MATERIJALA	
TRANSPORT STANDAR SK	TRANSPORT STANDAR SK	NETO	NETO
MATERIJALA	MATERIJALA	BRD	BRD
43	44	45	46
47	48	49	50
51	52	53	54
55	56	57	58

ZADNO MZNA MATERIJALA		ZADNO MZNA MATERIJALA	
TRANSPORT STANDAR SK	TRANSPORT STANDAR SK	NETO	NETO
MATERIJALA	MATERIJALA	BRD	BRD
43	44	45	46
47	48	49	50
51	52	53	54
55	56	57	58

TENUTI PERIOD		RASPOZNOVNE ZALIHE		PRIMARNA LO KACIA		ADRESA DRUGIH LODELCIMA		DODELJENA LODELCINA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

artikle obuhvata potraživanje tog artikla i njegovo izdavanje. Posebna grupa informacija odnosi se na zalihe proizvoda koji je obuhvaćen datotekom, i to za tekući period, raspoložive zalihe i fizičke zalihe. Na osnovu ovoga vrši se planiranje količine za naručivanje sa definisanjem ograničenja potreba za ovim proizvodom kao i navodjenje kod kog je nabavljajuća naručeno. Poslednji segment datoteke delova odnosi se na inženjerske crteže kao i na izmene. Aktivnosti službe izmena obuhvataju zadnju inženjersku izmenu i trenutnu inženjersku izmenu. Svaki od ovih segmenta u okviru glavne datoteke delova obuhvata čitav niz potrebnih informacija, kao i veza sa drugim datotekama ovog informacijskog sistema.


Prednost ovako definisane glavne datoteke delova sastoji se u tome što posmatra vrlo veliki broj potrebnih informacija za integralno upravljanje proizvodnjom. Međutim, osnovni nedostatak je što su za vodenje tolikog broja informacija i za njihovo permanentno ažuriranje potrebni vrlo veliki izdaci, za kupovinu konfiguracija, kao i za organizovanje službi unutar preduzeća za praćenje ovog broja informacija.

Firma ICL daje modularnu organizaciju glavne datoteke delova kroz definisanje kapsula, koje predstavljaju celinu za određene grupe aktivnosti, dok grupe kapsula definišu glavnu datoteku delova. Svaka kapsula sastoji se iz fiksног dela kapsule i ponavljajućeg dela kapsule. Ovde se navode dve osnovne kapsule: kapsula pripadnosti dela i kapsula spiska materijala. Fiksni deo kapsule sastoji se iz podataka zaglavlja kao i podataka o delu. Na ovaj način moguće je daleko racionalnije, tj. sa daleko manjom konfiguracijom sistema, izvršiti poslove kojise odnose na upravljanje proizvodnjom.

Treća datoteka delova firme HONEYWELL za sistem FACTOR sadrži takodje veliki broj podataka, ukupno 31 zaglavlje. Zaglavlja se u najvećoj meri odnose na proces organizovanja proizvodnje, a samo vrlo malim delom na definisanje samog procesa proizvodnje. To znači da najveći deo ove datoteke obuhvataju informacije vezane za sistem upravljanja zalihama, kao i za sistem narudžbina i isporuka, dok samo jednim delom odnose se na utvrđivanje troškova radne snage, troškova materijala i troškova transporta.

Primer ove datoteke nedvosmisleno pokazuje da je ceo sistem za upravljanje proizvodnjom gradjen sa zadatkom organizovanja na-rudžbina i prodaje proizvoda kao glavnim aktivnostima u ukupnom procesu upravljanja proizvodnjom.

Na slici 5 dat je dijagram toka za formiranje glavne datoteke



Slika 5.

delova. Kako je ovde navedeno za formiranje glavne datoteke delova potrebna su četiri programa. Prvi program se odnosi na čitanje kartica i proveru tačnosti, dok se u drugom programu upisuju kodovi nivoa. Ovaj drugi program vezan je za samo strukturisanje proizvoda, kako je u prvom poglavljiju navedeno. Naredna etapa, u


kreiranju glavne datoteke delova, predviđa razvoj programa koji se odnosi na formiranje kapsule pripadnosti dela, kao i pripremu sloga za kapsulu spiska materijala. Četvrti program obuhvata kreiranje kapsule materijala i daje ukupan izgled datoteke delova.

Na svim ovim nivoima vrši se izveštavanje o greškama i korekcijama ulaznih podataka, dok se sa desne strane navode dva nivoa izmena i datoteka kodova nivoa, uz potrebnu traku za ažuriranje. Ovaj primer odnosi se na glavnu datoteku delova koja se formira na trakama, a koja je u saglasnosti sa sistemom PROMPT firme ICI.

3. Formiranje datoteke iz postojeće dokumentacije


Na formiranje glavne datoteke delova utiče koncept integralnog informacijskog sistema za upravljanje proizvodnjom i postojeća dokumentacija. Nesumnjiv je vrlo veliki uticaj oblika postojeće dokumentacije u procesu projektovanja integralnog informacijskog sistema, te je zbog toga neophodno u prvoj fazi uvođenja sistema višeg nivoa razmotriti mogućnost formiranja glavne datoteke delova iz postojeće dokumentacije. Ukoliko postojeća dokumentacija, tj. konstrukcijska, tehnološka i proizvodna dokumentacija, sadrži sve potrebne elemente za formiranje ove datoteke, utoliko je i lakši prelazak sa jednog nivoa informacijskog sistema u okviru jednog preduzeća na njegov viši nivo primenom kompjutera.

Izvršena je analiza postojeće dokumentacije u pet različitih organizacija i istražena njihova pogodnost za formiranje glavnih datoteka delova za tri navedena informacijska sistema. Tako je na slici 6 dat pregled elemenata, tj. informacija koje se koriste iz konstrukcijske, tehnološke i proizvodne dokumentacije za formiranje glavne datoteke delova po sistemu IBM. Za svaku grupu dokumentacije navedeni su i sami dokumenti iz kojih se koriste pojedina zaglavља. Uporedjenje glavne datoteke delova, koja sadrži preko stotinu naslova, i informacija koje se dobijaju iz ove tri grupe dokumentacija ukazuje da ostali podaci, kojih je vrlo mnogo, moraju da se crpe iz druge dokumentacije.




Slika 6.

Izvore informacije za formiranje druge glavne datoteke delova fixne ICI je na slici 7. Za razliku od prethodnog, za ovaj sistem, u grupi "ostali podaci", navedeni su svi podaci koji nisu pokriveni informacijama iz konstrukcijske, tehnološke i proizvodne dokumentacije.



Slika 7.

Na slici 8 dat je pregled izvornih informacija za formiranje glavne datoteke delova po sistemu HONEYWELL. Pošto glavna datoteka delova po sistemu HONEYWELL ima 81 naslov, u grupi "ostali



Slika 8.

"podaci" sadržan je najveći deo naslova. To znači da ove tri grupe dokumentacija najmanjim delom pokrivaju potrebno područje informacija za formiranje glavne datoteke delova po ovom sistemu.

4. Umesto zaključka

Ovako prezentirana komparativna analiza sadržaja datoteka i postojeće konstrukcijske, tehnološke i proizvodne dokumentacije ukazuje na dva moguća zaključka. Prvi zaključak je vezan za koncept integralnog informacijskog sistema. Tako je za dve firme sistem gradjen na bazi ostalih grupa dokumentacija, dok je za sistem firme ICL pretežno gradjen za konstrukcijsku, tehnološku i proizvodnu dokumentaciju. Drugi zaključak je da postojeće grupe dokumentacija po svome sadržaju nisu prilagodjene za izgradnju integralnih proizvodnih informacijskih sistema, tj. za formiranje glavne datoteke delova. Elementi potvrde za prvi zaključak mogu da se potraže u konceptu integralnog proizvodnog informacijskog sistema, dok je za drugi zaključak potrebno izvršiti struktturnu analizu ove tri grupe dokumentacije.

Pregled dokumentacije nekih preduzeća metalske industrije pokazuje da se broj informacija u jednom dokumentu kreće i do 80. Тако је за четири dokumentа, из ове три групе документација, доби-

jeno između 150 i 180 informacija, uključujući i ponovljive informacije koje neke od ovih dokumenata sadrže. Ovo nedvosmisleno ukazuje da je za izgradnju integralnog proizvodnog informacijskog sistema, u našim uslovima, neophodno potrebno izvršiti značajne modifikacije, kako u glavnoj datoteci delova, tako i u konceptu sistema za upravljanje proizvodnjom, gde bi do maksimuma iskoristile informacije koje sadrže ove tri grupe dokumentacije. U ovom pravcu se vrše dalja istraživanja u Katedri i u Institutu, programom i aplikacijom vezujući realizovane znanje za u uvodnoj napomeni citirani Makroprojekt.

5. Literatura

- [1] V.R. Milačić, Primena elektronskih računskih mašina (komputera) u upravljanju industrijskim preduzećima, Zbornik Savetovanja o organizaciji rada, Koper (1970) str. 231
- [2] V.R. Milačić, Tehnološki sistemi, Monografije IAMA, 3(1971) u Štampi

Ž. Spasić, V.R. Milačić

An Approach to the Master Part File Creation

Tree-diagram could be used to represent assembly structure in order to define material requirements and scheduling procedure. The assembly structure has predominant influence upon the master part file creation. The IBM Master parts file has 109 headings covering different groups of information. Similar situation is with Honeywell's Factor system Master parts file, where the structure of information is basically commercial. The third Master part file belongs to ICL PROMPT system. On the other side, information structure of work documentation could not meet requirements given in all three files. It means that it is necessary to adopt the structure of files according to the used work documentation.

M. Tomašević, P. Pejak, V. R. Milačić ^{x)}

NEKI REZULTATI IDENTIFIKACIJE PROCESA GLODANJA ^{xx)}

1. Uvod

Obradni sistem je definisan procesom koji se odigrava u njemu, kao i alatnom mašinom koja izvodi taj proces. Od značaja je utvrditi ulaze u proces kao i izlaze iz procesa koji predstavljaju ulaz u strukturu maštine alatke. U cilju identifikacije procesa potrebno je odrediti izlaze iz samog procesa, dok su ulazi u proces, ne uzimajući u obzir povratno dejstvo same strukture, dati kao polazne projektne veličine. Izmedju mogućih izlaznih veličina iz procesa rezanja izabrane su sile rezanja, šum i temperature u procesu rezanja [1], [2]. Razvijeni su teorijski modeli kao i eksperimentalne metode za identifikaciju procesa rezanja preko dinamičkih sila, tj. otpora rezanja i preko šuma. Posebno mesto u procesu identifikacije rezanja zauzimaju sile rezanja s obzirom na to da je vrlo veliki deo istraživanja usmeren u pravcu analitičke prezentacije i eksperimentalnog pravljenja, kao i to da sile rezanja predstavljaju ulaz u dinamičku strukturu maštine alatke koja pod njihovim dejstvom ima određene vibracije u prostoru. Zbog toga je identifikacija procesa re-

x) Milan Tomašević, dipl.ing., Petar Pejak, dipl.ing., mладији сарадници Института за алатне машине и алате, Београд, Dr. Vladimir R. Milačić, dipl.ing., vanr. profesor Машинског факултета, сарадник Института

xx) Saopštenje iz Института за алатне машине и алате, Београд, односи се на пројекат ИСТРАŽИВАЊЕ И РАЗВОЈ МЕТОДА ЗА ИСПИТИВАЊЕ АЛАТНИХ МАШИНА, у чијем финансирању учествују Савезни фонд за финансирање научних делатности, Републиčка јединица за научни рад СР Србије и неколико индустријских организација, а представља и део улазних истраживања за пројекат ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНОГРАДЊЕ; ИСПИТИВАЊЕ ОБРАДЉИВОСТИ И ГРУПНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПОЈЕДИНАЧНУ И СЕРИЈСКУ ПРОИЗВОДЊУ и за Макропројекат РАЗВОЈ И ОПТИМИЗАЦИЈА ОБРАДНИХ СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНУ, МАЛОСЕРИЈСКУ И СРЕДЊЕСЕРИЈСКУ ПРОИЗВОДЊУ, у чијем финансирању такодje учествују друštveni fondovi i privreda

zanja u ovim istraživanjima išla isključivo preko sila rezanja, stim što su sile rezanja uzete kao izlaz iz procesa rezanja i ulaz u dinamičku strukturu mašine, dok je istovremeno praćeno oscilovanje dinamičke strukture alatne mašine, tj. praćene su promene amplituda oscilovanja. Ako se podje od jednog dinamičkog sistema sa jednim stepenom slobode oscilovanja koji je dat diferencijalnom jednačinom u obliku

$$m \frac{d^2 X}{dt^2} + b \frac{dX}{dt} + c X = - dF_x \quad (1)$$


gde su $\{X\}$ i $\{dF_x\}$ slučajne funkcije koje imaju korelacione funkcije $R_X(\tau)$, $R_{dF}(\tau)$ kao i odgovarajuće spekture $\hat{\phi}_X(f)$, $\hat{\phi}_{dF}(f)$, onda je moguće primenom statističkog koncepta izvršiti identifikaciju s jedne strane procesa rezanja, i s druge strane identifikaciju dinamičke strukture mašine alatke.

Kao poseban slučaj procesa rezanja razmatrano je horizontalno suprotnosmerno glodanje, i rezultati identifikacije koji su dobijeni odnose se na ovu vrstu obrade rezanja. Za rešenje navedene diferencijalne jednačine sa slučajnim funkcijama potrebno je izvršiti identifikaciju slučajnih funkcija kako dinamičke sile, tako i vibracije dinamičkog sistema u cilju dobijanja određjenog modela za rešenje postavljenog izraza. U opštem slučaju rešenje diferencijalne jednačine definiše tri područja ponašanja samog sistema. Prvo područje predstavlja oblast stabilnog rada, drugo područje predstavlja granicu stabilnog rada i treće područje predstavlja oblast nestabilnog rada alatne mašine, tj. pojavu podrhtavanja. Za sva tri navedena područja specifičnog ponašanja dinamičke strukture potrebno je izvršiti identifikaciju slučajnih funkcija, i to dinamičkih sile i oscilovanja sistema, kako u vremenskom, tako i u frekventnom domenu. Zbog toga je razvijen odgovarajući eksperimentalni koncept za identifikaciju otpora rezanja preko korelacionih funkcija i preko spektara snaga, kao i amplituda oscilovanja sistema sa odgovarajućim korelacionim funkcijama i spektrima snage.

2. Eksperimentalni koncept


Na slici 1 data je blok šema korišćene instrumentacije za mere-

nje kao i za obradu dobijenih podataka.



SL. 1 BLOK ŠEMA KORIŠĆENE INSTRUMENTACIJE

Uzeta je horizontalna glodalačica čije je glavno vreteno projektovano tako da su nalepljene mernе trake za praćenje momenta pri glodanju. Znači, glavno vreteno je izvedeno u obliku dinamometra za merenje tangencijalne sile, ili pak momenta pri glodanju ako se uzme u obzir i prečnik glodala. Preko kliznih prstenova vremenska funkcija momenta pri glodanju vodi se na merni most kao pojačivački element samog sistema, a odатle u analogni računar gde se zapisuje. S druge strane, na sto mašine je postavljen radni predmet u specijalan stezač na koji je pričvršćen pretvarač, koji je postavljen u horizontalnom pravcu, dok je istovremeno drugi pretvarač postavljen u vertikalnom pravcu. Ova dva pretvarača su pretvarači za ubrzanje sa piezokristalom, tako da imaju prepojačivački i pojačivački deo. U prepojačivačkom delu dolazi do integraljenja ubrzanja kako bi se dobila veličina pomeranja, tj. amplitudu oscilovanja u horizontalnom pravcu. I ovaj signal se direktno odvodi u drugi kanal analognog statističkog računara. Na fotografiji 2 dat je izgled radnog dela instalacije, tj. glavno vreteno sa glodalom, radnim predmetom



Slika 2.

tom kao i pretvaračem postavljenim u horizontalni položaj. U toku jednog prolaza vrši se prikupljanje podataka kako sa glavnog vrétena, merenjem momenta pri glodenju, tako i od pretvarača sa radnog stola mašine, tj. promena amplitude oscilovanja u horizontalnom pravcu ispitivane mašine. Ove vremenske funkcije nanose se na magnetnu traku analognog statističkog računara i time su pripremljene za statističku obradu. Sa ovako postavljenom instalacijom izvršene su serije ogleda i odredjene korelačione funkcije i frekventni spektri kako za momenat pri glodenju, tako i za amplitude oscilovanja radnog stola.

3. Neki rezultati ispitivanja


U cilju pouzdanog zaključivanja, s obzirom na karakteristične oblasti rada sistema (područje stabilnog rada, područje prelaznog rada i područje nestabilnog rada sistema), izvršen je veliki broj eksperimenata. Jedan deo ovih eksperimenata naveden je tabelarno na slici 3. Prema raspoloživim brojevima obrta i koracima na mašini izvršeno je određeno kombinovanje ovih veličina sa dubinom rezanja u cilju dobijanja dovoljno velike veličine poprečnog preseka strugotine za svako od karakterističnih oblasti rada mašine. Brojevi obrta kreću se u granicama od 60 do 186 [o/min], korak od 56 do 168 [mm/min], dok je dubina rezanja varirana od 10 do 20 [mm]. U donjem delu navedene tablice

	BROJ EKSPERIMENTA																		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
$n \text{ [°/min]}$	60	60	60	92	92	92	121	121	121	186	186	186	121	121	121	60	60	60	
$s \text{ [mm/min]}$	56	56	56	84	84	84	112	112	112	168	168	168	168	168	168	84	84	84	
$\delta \text{ [mm]}$	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20	10	15	20	
$f_z \text{ [Hz]}$	17,9			27,7			35,9			50,4			35,9			17,9			
$f_0 \text{ [Hz]}$									139		155	155		165.	140				

SL. 3 TABELARNI PRIKAZ IZVEDENIH EKSPERIMENTA


date su stvarne učestanosti po zubu za ove eksperimente, kao i neke vrednosti sopstvenih učestanosti sistema koje su dobijene iz frekventnih spektara. Iz ove grupe eksperimenata izdvojeni su rezultati za četiri ogleda, i to za oglede pod brojem 10, 27, 18 i 20. Ogled pod brojem 10 predstavlja slučaj čisto prinudnih vibracija sistema, tj. predstavlja oblast stabilnog rada sistema. Eksperiment pod brojem 27 predstavlja slučaj prelaznog režima rada sistema, gde se pored učestanosti po zubu javljaju i više učestanosti samog sistema. Ogledi pod brojem 18 i 20 predstavljaju primere nestabilnog rada sistema, gde je dominantno prisustvo samopobudnih vibracija sistema.

Za ova četiri ogleda navedene su vremenske funkcije za momenat pri glodanju, vremenske funkcije oscilovanja radnog stola u horizontalnom pravcu kao i njihova obrada u vremenskom domenu preko korelacionih funkcija i u frekventnom domenu preko spektara snage. Na slici 4 dat je izgled vremenskih funkcija za moment pri glodanju, i to za ova tri područja rada sistema, dok su na slici 5 date vremenske funkcije oscilovanja radnog stola u horizontalnom pravcu. Statističkom obradom u vremenskom domenu preko statističkog analognog računara odredjene su za ove vremenske funkcije odgovarajuće korelace funkcije. Na slici 6 dat je izgled korelacionih funkcija za moment pri glodanju. U ogledu 10 korelaciona funkcija ima izrazitu učestanost po zubu, dok je prisutna i učestanost ekscentriteta samog glodala. Du-



SL. 4 VREMENSKA FUNKCIJE ZA
MOMENT PRI GLODANJU

SL. 5 VREMENSKA FUNKCIJE OSCIL-
LOVANJA RADNOG STOLA U
HORIZONTALNOM PRAVCU




SL 6 KORELACIONE FUNKCIJE ZA
MOMENT PRI GLODANJU

SL 7 KORELACIONE FUNKCIJE OSCIL-
LOVANJA RADNOG STOLA U
HORIZONTALNOM PRAVCU

žina zapisa korelace funkcije odgovara delu od pet zuba, tako da ukoliko bi se povećala dužina zapisa dobio bi se puni efekat ekscentriciteta glodala u odnosu na glavno vreteno. U prelaznom procesu izmedju područja stabilnog i nestabilnog rada sistema (ogled broj 27) očigledan je dominantan uticaj učestanosti po zubu dok su prisutne i više učestanosti, tj. sopstvena učestanost strukture alatne mašine. I u ostala dva ogleda koji se odnose na oblast pojave samopobudnih vibracija (ogledi 18 i 20) prisutna je učestanost po zubu, ali u izrazito smanjenom intenzitetu, tako da je dominantna učestanost strukture mašine. Korelace funkcije pokazuju "efekt bijenja" koji je karakterističan za pojavu samopobudnih vibracija, tj. za podrhtavanje samog sistema. Na slici 7 date su korelace funkcije oscilovanja radnog stola u horizontalnom pravcu i to za iste režime koji su navedeni i pri analizi momenta pri glodanju. Oblik ovih koreacionih funkcija je vrlo sličan obliku koreacionih funkcija momenta pri glodanju i sadrže slične karakteristike koje su navedene za korelace funkcije za moment pri glodanju.

I konačno, identifikacija u frekventnom domenu izvršena je preko spektara snage, momenta pri glodanju kao i amplitude oscilovanja radnog stola (slika 8). Iz spektra snage vidi se da je moguće izvršiti identifikaciju sva tri karakteristična stanja rada mašine i u frekventnom domenu. Iz spektra snage za oblast stabilnog rada mašine (ogled 10) vidi se dominantan uticaj ekscentriciteta kao i učestanosti po zubu, dok se intenzitet viših harmonika naglo smanjuje, tj. opada. Kod frekventnog spektra za horizontalno oscilovanje radnog stola (dat je isprekidanom linijom) ekscentricitet glodala ima manji uticaj, dok je učestanost po zubu izrazito smanjena. Ovde je prisutno nejednako učešće ostalih viših harmonika u frekventnom spektru za prelazni proces, u oblasti viših učestanosti, javlja se izraziti harmonik, kako za momenat pri glodanju, tako i za oscilovanje radnog stola (ogled broj 27), da bi se u oblasti nestabilnog rada mašine izvršilo pomeranje učestanosti u oblast sopstvenih učestanosti sistema a učestanost po zubu izgubila svoj prethodni dominantan značaj.

Navedeni eksperimentalni podaci pokazuju da statistička identifikacija sva tri stanja mašine, stabilan, granični i nestabilan



R.09.09.

rad sistema, je moguće identifikovati preko korelacionih funkcija i spektara snage. I osteli izvršeni eksperimenti verifikuju ovako postavljen koncept. Naredna etapa u identifikaciji procesa glodanja predstavlja razvoj analitičkog modela za rešenje date diferencijalne jednačine preko statističkih veličina, tj. preko korelacionih funkcija i spektara snage. Rešenje postavljene diferencijalne jednačine omogućuje utvrđivanje i karakteristika dinamičkog sistema kao što su krutost i prigušenja koje se javljaju u datom izrazu. To znači da se u ovom pristupu ne polazi od strukture mašine alatke i procesa rezanja kao "crnih kutija" već se unapred definišu karakteristike dinamičke strukture mašine i preko diferencijalnih jednačina vrši se njihovo određivanje. Ovo omogućuje, s jedne strane utvrđivanje dinamičkog ponašanja razvijene konstrukcije mašine alatke, i to direktno u procesu rezanja, kao i razvoj analitičkih metoda za projektovanje alatnih mašina s obzirom na njihovo dinamičko ponašanje direktno u procesu rezanja.

4. Literatura

- [1] V. R. Milačić, An Approach to the Dynamical Adaptive Control of Manufacturing Systems, Second Int. Seminar of Manufacturing Systems, Trondheim (1970)
- [2] P. Pejak, Identifikacija procesa glodanja i bušenja preko šuma, Saopštenja IAMA, 11 (1970) 1637

P. Pejak, M. Tomašević, V.R. Milačić

Contribution to the Identification of the Milling Process

The manufacturing system and process are defined with the second order differential equation

$$m \frac{d^2X}{dt^2} + b \frac{dX}{dt} + cX = - dF_X ,$$

where $X(t)$ and $dF_X(t)$ are stationary random functions. These random functions have corresponding autocorrelation functions and density spectrums. The differential equation defines stable, unstable and boundary region of milling process. For experimental verification cutting tests have been developed. In all tests the autocorrelation functions and the density spectrums for milling torque and table vibrations are determined. The shape of autocorrelation functions and density spectrums separate stable, unstable and boundary region of milling process, in a reliable manner.

VII SAVETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA, NOVI SAD, 1971

S. M. Urošević, R. Korićanac, A. Sofronić ^{x)}

**ANALIZA TOKA INFORMACIJA PREMA MODELLIMA IAMA PRI PLANIRANJU
GRUPNE PROIZVODNJE NA ERM ^{xx)}**

1. Uvod

Primena grupne tehnologije ili grupnih metoda u tehnološkim procesima obrade materijala uslovljena je kontinualnom aktivnošću na formiranju uredjenih skupova tehnoloških zadataka. Kako grupna metoda počiva na konceptu klasifikacije zadataka (na primer, klasifikacija delova koje treba izradjivati) radi formiranja sličnih grupa, a zatim projektovanje (rešavanje) grupnih umesto individualnih rešenja, to praktično znači da se u sferi tehnologije obrade informacija rešava problem primene grupnih metoda u sferi tehnologije obrade materijala. U skladu sa ovim postavkama, sistemi obrade informacija moraju biti orijentisani ka stalnom klasiranju informacija koje se obraduju u cilju stvaranja njihovih uredjenih skupova.

Razvojem elektronskih računskih mašina (ERM) praktično je rešeno pitanje "sortiranja" ili stvaranja uredjenih skupova podataka (informacija) u "realnom vremenu" i za tekuće potrebe unapre-

^{x)} Sreten M. Urošević, dipl.ing., rukovodilac odeljenja za tehnologiju mašinske obrade, Radisav Korićanac, dipl.ing., samostalni saradnik i Aleksandar Sofronić, dipl.ing., samostalni saradnik, Institut za alatne mašine i alate, Beograd, 27 marta 80

^{xx)} Saopštenje iz Instituta za alatne mašine i alate. U njemu se daje sažet prikaz jedne varijante plana toka informacija u toku njihove obrade na ERM pri rešavanju zadataka planiranja proizvodnje u uslovima korišćenja grupne tehnologije. Varijanta je još u razradi i zasniva se na korišćenju klasifikacionih sistema IAMA, odnosno razvijenog modela u IAMA za projektovanje informacionih sistema za potrebe preduzeća metalne industrije. Rad predstavlja jedan od ulaza u Makroprojekt RAZVOJ I OPTIMIZACIJA OBRAĐNIH SISTEMA ZA INDIVIDUALNU, MALOSERIJSKU I SREDNjeserijsku PROIZVODNJU.

djenja tehnologija obrade informacija i materijala. Može se reći da je time stvorena potrebna tehnička osnova za široku primenu ideja grupne obrade ili grupne tehnologije u praksi. Sada je moguće klasirati veoma širok spektar tehnoloških zadataka koje treba rešavati u okviru krupnih tehnoloških sistema preduzeća mašinogradnje, odnosno metalne industrije, a zatim po određenom planu memorisati u sistemima eksternih memorija ERM da bi se za svakodnevne potrebe "uredjivali" radi formiranja sličnih grupa. Grupe formirane na ovaj način čine članove uredjenog skupa zadataka.

U narednom prilogu čini se osvrt na metodologiju formiranja grupa delova mašinskih i elektromašinskih konstrukcija u toku planiranja grupne proizvodnje. Razume se, problem primene grupne tehnologije u praksi se rešava kroz usaglašen rad projektnokonstruktualnih biroa, biroa za tehnološko projektovanje i operativne tehničke pripreme preduzeća. Međutim, ovde se razmatra rad samo ove poslednje funkcije preduzeća u uslovima kada je moguća primena ERM u planiranju proizvodnje. Razvoj projektnih modela kojima se rešavaju relevantni zadaci, zasniva se u IAM na sledećim osnovnim modelima:

- (i) klasifikator projektno konstruktualne dokumentacije preko kojeg se rešava problem jedinstvenog sistema klasifikacije i individualne identifikacije (šifriranje ili brojno označavanje) svih nosilaca tehničkih informacija (NTI) u preduzeću,
- (ii) tehnološkog klasifikatora delova mašinskih i elektromašinskih konstrukcija,
- (iii) klasifikatora tehnološke opreme, radnih mesta i tehnoloških operacija u preduzećima metalne industrije, i
- (iv) projektnih modela za oblikovanje projektnokonstruktualne dokumentacije, obradu tehnološke i lancerske dokumentacije.

Sa aplikacijom prethodnih projektnih modela u preduzeću, omogućuje se dalji rad na projektovanju i formiranju sledećih datoteka na eksternim memorijama ERM:

- (i) datoteke primene dela, odnosno komponente u proizvodima,

- (ii) datoteke tehnoloških operacija, i
- (iii) datoteke primens alata.

Pored ovih datoteka u proces kontinualne obrade podataka na ERM moraju biti uključene i druge operativne evidencije koje se vode preko eksternih memorija ERM. Za ažurnost prethodne tri datoteke bixnu se projektnokonstrukcijski i tehnološki birovi preduzeća.

2. Osnove organizacije datoteka i njihov sadržaj

Datoteke mogu biti formirane memorisanjem podataka na magnetne trake ili diskove. Pretpostavka je da konfiguracija ERM uključuje periferne jedinice magnetnih traka i diskova što je inače najčešći slučaj kod jedinica računara srednjih kapaciteta koje se koriste u preduzećima.

2.1. Datoteka primene dela

Osnovna kompozicija podataka u slogovima datoteke primene dela prikazuje se na slici 1.

Brojč reci	Vrsta sloga	KIB dela	Naziv dela	KIB materijala	Naziv materij- ala	Jed mere	Normativ	Neto težina	Operativ. napomena	Slog br.1		Slog br.2		Operativ napom.
										Brojč reci	Vrsta sloga	KIB finalnih artikata	Ide komada	

Sl. 1. Kompozicija podataka u slogovima datoteke primene rada

Datoteka primene dela prema slici 1 se sastoji od slogova vrste "1" i vrste "2". Oba sloga sadrže samo tehničke i operativne informacije (podatke). Memorisanje komercijalnofinansijskih podataka nije planirano.

Formiranje uređenih skupova od podataka memorisanih u slogovima broj 1 i broj 2 datoteke primene dela, temelji se na podatku označenom sa "KIB dela" ili "KIB materijala" i sl. KIB je skraćenica od "klasifikaciono identifikacioni broj" i formira

se uz pomoć klasifikatora NTI. Preko KIB-ova se obezbedjuje jedinstven sistem brojnog obeležavanja delova, materijala i sl. Za sistem grupne obrade važno je da se usvoji princip nezavisnog i jednoznačnog obeležavanja delova. Memorisanje podataka u sloganovu tipa "br. 2" prema slici 1, se vrši direktnim prenošenjem sadržaja iz "preglednih lista sastavnih delova" proizvoda.

2.2. Datoteka tehnoloških operacija

Osnovna kompozicija podataka u sloganima datoteke tehnoloških postupaka prikazuje se na slici 2.

Broj reči	Vrsta sloga	KIB dela	Naziv dela	Broj tipskog postupka	Operativ. napom.	Broj reči	Vrsta sloga	Broj operac.	GAM	i broj operacije	Broj radnika	Kategor - ija	Tpz	t ₁	Operativ. napom.								
				Slog br.1																			

Sli. 2. Kompozicija podataka u sloganima datoteke tehnoloških postupaka

Prema slici broj 2, slog broj 1 sadrži osnovne ili "matične" podatke o delu za koji se vrši memorisanje podataka o tehnologiji njegove izrade. Potrebno je napomenuti da se u kolone za "broj tipskog postupka" sloga 1, upisuju pored ostalih i podaci o lokaciji proizvodnog kapaciteta. Kolona "operativne napomene" može da sadrži više različitih informacija obeleženih pomoću odgovarajućih klasifikacionih kodova (brojeva). U ovu grupu podataka spadaju i podaci o tome da li se deo radi u preduzeću, kooperaciji ili nabavlja s tržišta, podaci iz ABC sistema i sl.

Slogovi tipa broj 2 sadrže podatke o projektovanim tehnološkim operacijama za izradu dela opisanog u sloganu broj 1. Ove operacije mogu biti grupne, ali i individualne. Za planiranje pak grupne proizvodnje ova informacija je od suštinskog značaja. Zato se u sloganu broj 2 memoriše podatak "GAM i broj operacije" koji zajedno čine klasifikacionu oznaku tehnološke operacije. U toku kasnije obrade podataka pri planiranju grupne proizvodnje na ERM, ova klasifikaciona oznaka će poslužiti kao osnova za

formiranje uredjenih skupova tehnoloških operacija čime se stvaraju i mogućnosti da se organizuje grupna obrada delova koji pripadaju istoj grupnoj operaciji. Uredjenje ovih skupova i štampanje podataka o njima treba da se obavi automatski uz korišćenje specifičnih programa na ERM.

Memorisanje podataka u slike broj 1 i 2 datoteke tehnoloških postupaka vrši se korišćenjem tehnološke informacije koja nosi naziv "pregled operacija tehnološkog postupka". Kompozicija podataka u ovom pregledu se prikazuje na slici 3.

Proizvodni broj	Br. narudž.	R. broj	Komada	Datum	Br. lansm.	S-termin	O-termin
Naziv dela - sklopa Poklopac			Materijal		Poz.	Broj nacrta	
Dimenzije materijala 983 x 3000 mm	Standard - atest		Šifra		Jed.mere Kol./kom.		
	JUS C.E3.021	0200.60.14d		kp	0,37	Broj tipskog postupka	01.25
GD - TDS		Naziv operacije (opis operacije po potrebi)		Norma vremena u 1/100 h		Tehnol. broj	010.1501.0
Br.oper. 05	Broj grupne oper. 11311.02	Strugarske obrade svih rotacijskih površina. Zahvati: 05.1, 05.2, 05.3 05.4, 05.5 i 05.6	Radn. 1	Bod/h	\bar{t}_{pz} 150	t_1 5	
Teh.lin. 01			Kd 0,2	t_p 2,0	\bar{t}_{pz}	t_t 2,2	
Br.oper. 10	Broj grupne oper. 12105.04	Bušenje i urezivanje naveja. Zahvati su 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4	Radn. 1	Bod/h	\bar{t}_{pz} 55	t_1 6	
Teh.lin.			Kd 0,2	t_p 4,2	\bar{t}_{pz}	t_t 0,38	

Sl. 3. Kompozicija informacija u "pregledu operacija tehnološkog postupka"

U svom zagлавju "pregled operacija" sadrži matične (osnovne) podatke o delu. U delu obrasca u kojem se daju podaci o svakoj tehnološkoj operaciji ponaosob, za dalja razmatranja bitni su sledeći:

- (i) Normativi tehnološke operacije u koje spadaju: broj radnika = r, pripremnovršno vreme = T_{pz} i operacijsko vreme koje je označeno sa t_1 .
- (ii) Klasifikaciona oznaka broja grupne (ili individualne) operacije. Ova oznaka je upisana u prvoj koloni obrasca.

Normativi tehnološke operacije, omogućuju računaru da u toku

obrade podataka vrši proračun opterećenja radnog mesta po sledećoj matematičkoj vezi

$$T = \frac{f \cdot T_{pz} + n \cdot t_1}{60 \cdot r} \quad (1)$$

gde je T = ukupno opterećenje radnog mesta u satima, f = broj serija, n = broj komada delova za izradu. Vremena T_{pz} i t_1 se računaju obično u minutima.

Klasifikacija tehnički operacija prema projektnim modelima IAMA se prikazuje uz pomoć slike 4.

POTKLASE	KLASIFIKACIJA TEHNOLOŠKE OPREME (TO)					ALATNE MAŠINE ZA OBRADU SKIDANJA	
	F	A	M	I	L	I	
10	100	101	102		103		104
11	110	111	112		113		
STRUGOVI	Automati i polusudarci specijalni	Jednovreteni automati i poluautomati	Visevreteni automati i poluautomati		Revolverski strugovi		
12	120	121	122		123		
BUŠILICE	Stanje stanje, redne i vertikalne bušilice	Visevreteni bušilice	Buši				
13	130	131	132				
MAŠINE ZA BR							

GTO	dD	dD	dD ₁	dD ₂	L	n	P [kW]	Familija	Broj	REVOLVER STRUGOVI
									TO	
113	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]						
00										
01										
02										
04										
05										
05										
07										
08										
09										
10										
11	50	550	900	350	630	105				
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
<i>Broj GTO</i>								<i>Redni broj grupne operacije</i>		
<i>XXXXXX.XX</i>										

Sl. 4. Klasifikacija tehničke opreme i formiranje klasifikacionih oznaka za tehničke operacije po sistemu IAMA

Premda sliči 4 klasifikaciona označka tehničke operacije se sastoji od klasifikacione označe grupe alatnih mašina (ili grupe

tehnološke opreme) – GAM i sopstvenog broja. Sopstveni broj je uvek "00" ako je operacija individualna. Grupne operacije projektovane za istu grupu alatnih mašina (GAM) se označavaju brojevima 01, 02, ..., 99. Treba istaći još i pravilo formiranja GAM koje sadrži osnovno načelo "da u istu GAM ili GTO mogu ući sve one alatne mašine, odnosno tehnološka oprema, proizvedena od raznih proizvodjača pod uslovom da u tehnološkim procesima pokazuje iste ili veoma približne tehnološke mogućnosti sa etalon predstavnikom grupe". Ovim se obezbeđuje zamenljivost tehnoloških zadataka između mašina koje pripadaju istoj GAM te to ulazi u osnovne pretpostavke za razvoj sistema bilansiranja kapaciteta prema proizvodnim zadacima u toku operativnog planiranja proizvodnje na ERM.

2.3. Datoteka primene alata

Osnovna kompozicija podataka u slogovima datoteke primene alata, prikazuje se na slici 5.

Brojač reči	Vrsta sloga	KIB alata	Naziv alata	Tetra alata	Cena	NS za izradu	Vreme nabavke	Operativ. napom.	Brojač reči	Vrsta sloga	KIB dela	Komada alata	Operativ. napom.		
Slog br.1														Slog br.2	

S1. 5. Kompozicija podataka u slogovima datoteke primene alata

Slog broj 1 datoteke primene alata sadrži osnovne podatke o datom alatu. U ovaj slog memorišu se pored podataka o KIB alata, još i njegova cena, vreme izrade u sopstvenim pogonima ili pak vreme potrebno za nabavku, odnosno kroz operativne napomene druge kodirane informacije o referentnom alatu. U slike broj 2 memoriše se KIB dela koji se obradjuje s alatom opisanim u slogu broj 1, a zatim potreban broj komada i operativne napomene.

3. Osnove plana toka informacija na sistemu ERM pri planiranju grupne proizvodnje


Kompozicija jedne varijante plana toka informacija (Flowchart, Datenflussplan) pri planiranju grupne proizvodnje na ERM se prikazuje na slici 6.

Iz slike 6 se vidi da je koncipirana konfiguracija računara koji sadrži kombinaciju perifernih jedinica magnetnih diskova i traka. Nosioци ulaznih podataka su bušene kartice. Rezultati obrade podataka se štampaju na standardnim tabelir listama sa specifičnim rasporedom kolona u njima. Kapacitet memorija centralne jedinice računara se ne razmatra. Pretpostavlja se prilagođavanje programa obrade podataka njegovim kapacitetima.

Prema planu toka informacija prikazanog na slici 6, na nivou 1.0 - 3.0, odnosno 1.1 - 3.1 vrši se obrada osnovnih nosilaca informacija za planiranje od strane radnika odgovarajućih funkcija (odeljenja) preduzeća. Računski centar ove informacije kroz obradu R_1 memoriše na datoteke 1.2, 2.2 i 3.2. Informacije memorisane na ovim datotekama se koriste tokom obrade na ERM po tri grane - 1.2 do 1.10, 2.2 do 2.8 i 3.2 do 3.6. Međutim, obrada po granama 2.2 do 2.8 i 3.2 do 3.6 je u funkcionalnoj zavisnosti od obrade po grani 1.2 do 1.7.

Po grani 1.2 do 1.10 obrada počinje terminiranjem izrade finalnih artikala (4.0). Podaci s količinama se prenose na bušenu karticu (4.1) i preko obrade R_2 dolazi do opšte specifikacije potrebnih delova (1.3). Ova se specifikacija uređuje sortiranjem (1.4). Na osnovu sortiranih podataka na traci (1.5) i operativne evidencije o stanju izrade i stanju delova na skladištu (1.6) proračunom R_3 se dolazi do podataka o dva uredjena skupa delova. Prvi skup čine delovi koje treba nabaviti. Podatke o njima računar štampa u listi L_1 . Drugi skup (1.7) čine delovi koje treba izraditi u preduzeću. Producetak grane 1 (od 1.7 do 1.10) kroz obradu R_9 daje pregled potrebnog materijala za nabavku L_5 .

Obrada podataka po grani 2.2 do 2.8 počinje s podacima koje sadrži uredjena specifikacija delova za izradu (1.7). Preko pro-



SI.6 - Jedna varijanta plana toka informacija (Flowchart „Datentflussplan“ pri planiranju grupe proizvodnje na ERM)

računa R_4 dolazi se do tehnološke specifikacije (2.3) koja u ovom obliku sadrži neuredjeni skup tehnoloških zadataka. Preko programa sortiranja (2.4) formira se uredjena specifikacija tehnoloških zadataka. Uredjenje ove specifikacije nastaje tokom sortiranja tehnoloških operacija prema njihovim klasifikacionim oznakama. U okviru klasifikacionih oznaka, tehnološke operacije su sortirane prema terminskim jedinicama koje označavaju termin završetka zadatka na datim operacijama. Program proračuna R_5 se temelji na informacijama (2.5) i (2.6). Informacije memorisane na disku (2.6) sadrže ažuriran pregled stanja opterećenja tehnološke opreme i to prema klasifikacionim oznakama (slika 4). Kroz proračune R_5 obavljaju se matematičke operacije prema jedinici (1), a zatim niz sabiranja prema klasifikacionim oznakama uredjenih sklopova. Rezultati se štampaju u listi L_2 . Analiza podataka s liste L_2 je manuelna (2.7). Dalji postupak zavisi od rezultata (2.8). Informacija "ne" znači da se moraju ponovo uskladiti termini (4.0) dok informacija "da" znači narredbu za štampanje lancerske dokumentacije jer su termini usklađeni s mogućnostima pogona.

Obrada po grani 3.2 do 3.6 je analogna prethodnim obradama. Ova obrada ima za cilj da se dobiju podaci o potrebnim alatima s terminima njihove primene u proizvodnji. Dobijanje podataka o količini potrošnje alata u tehnološkim procesima, nije cilj ovih proračuna.

4. Literatura

- [1] V. Šolaja, S. M. Urošević, Optimization of Group Technology Lines (GTL's) by Methods Developed in the Institute for Machine Tools and Tooling (IAMA) in Beograd, First Group Technology Seminar, Int. Centre for Advanced Technical and Vocational Training, Turin, Italy (1969)
- [2] S. M. Urošević, Prilog proučavanju funkcionisanja tehnološkog sistema preduzeća metalne industrije, Saopštenja IAMA, 8 (1968) 1073
- [3] S. M. Urošević, R. Korićanac, Operativno planiranje proizvodnje u uslovima grupne obrade delova u FAMOS-u, Elaborat 89/7/68, Institut za alatne mašine i alate (1968)
- [4] Grupa autora, Projekt informacionog sistema i tehnološke organizacije integrisane funkcije proizvodnje i prometa alata, Elaborat 109/69, Institut za alatne maš. i alate (1969)

- [5] Grupa autora, Projekt klasifikacije tehnološke opreme u preduzeću "Prva Petoletka", Trstenik, Elaborat 128/70, Institut za alatne mašine i alate (1970)
- [6] Systematik und Aufbau von Stücklisten, IBM Form 80512-1
- [7] Einführungsschrift IBM - Stücklistenprozessor. Ein zentrales Informationssystem für Festigungsbetriebe
- [8] Informationsverarbeitung SINNBIHLER für Datenfluss und Programmablaufplane - DIN 66001

S. M. Urošević, R. Koričanac, A. Sofronić

EINE ANALYSE DER DATENFLUSSPLAN NACH DEN MODELLLEN IAMA BEI DER PLANUNG DER GRUPPENBEARBEITUNG AN DER DVA

In der Mitteilung aus der Institut für die Werkzeugmaschine und die Werkzeuge (IAMA) wird der Auszug einer Variante der Datenflussplan während Planung der Gruppenbearbeitung am DVA dargestellt. Die Variante wird nach der Benutzung des Klassifikationssystems IAMA, bzw. des entwickelten Modellen in IAMA zur Projektierung des Informationssystems für die Bedarfen der metallverarbeitenden Industrie gegründet.

B. L. Gligorić x)

DINAMIKA KRUTOG NEURAVNOTEŽENOG ROTORA NA ELASTIČNIM
LEŽIŠTIMA xx)

1. Uvod

Pod postupkom uravnotežavanja masa obrtnih delova mašina - rotora se podrazumeva takva raspodela masa na rotoru, pri kojoj će slobodne inercijalne sile - kinetički pritisci na ležišta, odnosno njihove vibracije, pri obrtanju oko geometrijske konstruktivno prinudne ose obrtanja, biti u dozvoljenim granicama. Ovaj postupak obuhvata merenje veličine i položaja neuravnoteženosti, kao i njeni ispravljanje korekcije. Cilj je, dakle, da odstupanje glavne centralne ose inercije - tzv. masene ose rotora od ose obrtanja bude u dozvoljenim tolerancijama.

Savremena mašina za dinamičko uravnotežavanje rotora predstavlja delom mernu - test mašinu i delom alatnu mašinu, jer je snabdevena pored mernih uredjaja i jedinicom za korekciju neuravnoteženosti.

Tehnika uravnotežavanja kod alatnih mašina se odnosi kako na delove i sklopove samih mašina, tako i na radne predmete koji se na njima obrađuju. Ova tehnika tretira samo jedan deo dinamike alatnih mašina - pobudne vibracije, a ne samopobudne, parametarske i dr. probleme.

Pošto se kod alatnih mašina postavljaju zahtevi za sve većim brojem stepena prenosa, tj. za širim opsegom broja obrtaja, to

x) Mag. Branko L. Gligorić, dipl.ing., docent Mašinskog fakulteta, Odeljenje Kragujevac, saradnik Instituta za alatne mašine i alate, Beograd

xx) Saopštenje iz Mašinskog fakulteta, Odeljenje Kragujevac i Instituta za alatne mašine i alate, Beograd


se javlja sve veći broj obrtnih delova u prenosnicima, pa i potreba njihovog uravnotežavanja. Tako se uravnotežavaju: glavna vretena, delovi prenosnika, spejnice, kaišnici, vretena i točila brusilica, ravne ploče, obrtni pribori, višedelni obrtni sati, rotori motora itd.

U praksi se koriste svi postupci uravnotežavanja: uravnotežavanje pojedinih delova, uravnotežavanje kompletnih sklopova - vretena, postupno uravnotežavanje u nekoliko operacija u toku sklapanja rotora, uravnotežavanje rotora ili kompletne jedinice u ugradjenom stanju pri pogonskim uslovima i uravnotežavanje cele mašine - analiza polifrekventnih vibracija.

Opšta je težnja u gradnji mašina i uredjaja, raznih vrsta, povećanje broja obrtaja njihovih rotora. S povećanjem broja obrtaja neglo se povećavaju kinetički pritisci, tako npr. pri ekscentritetu od $\epsilon = 100 \mu\text{m}$ i brojevima obrtaja rotora $n = 3000$; 6000 ; 30.000 [o/min], kinetički pritisci iznose respektivno 1-, 4-, i 100 puta veće od sopstvene težine rotora. Međutim, ovi brojevi obrtaja ne predstavljaju danas rekordne veličine. Vretena nekih savremenih brusilica npr. obrću se s nekoliko stotina hiljada obrtaja u min. (oko 500.000 $1/\text{min}$), pokretanih specijalnim elektromotorima napajanim strujama visoke učestanosti.

2. Mehanički model

U redu se istražuje dinamičko ponašanje krutog rotora oslonjenog na mehanički oscilatorni sistem mašine za dinamičko uravnotežavanje. Međutim, teorijska razmatranja i izvedeni zaključci se mogu primeniti i na ma koji drugi neuravnoteženi rotor koji se obrće u sopstvenim ležištima mašine. Kruti rotor se oslanja horizontalno na dva ležišta koja se nalaze u odgovarajućim elastičnim sistemima. Ovi sistemi se sastoje od niza cilindričnih opruga radikalno postavljenih u dve poprečne ravni normalno na osu obrtanja (slika 1). Paralelno sa oprugama su postavljeni i amortizeri oscilacije. Rotor se obrće konstantnom ugaonom brzinom ω . Težište rotora se nalazi između ležišta L_1 i L_2 . Najpre se posmatra idealno uravnotežen rotor, kod koga se glavna



Sl. 1. Model krutog neuravnoteženog rotora sa elastičnim uležištenjima

centralna osa inercije poklapa se sa osom obrtanja - položaj težišta u (C). Zatim se na ovako stanje rotora uvodi statička i dinamička neuravnoteženost, odredjena linearnom (ξ) i ugaonom ekscentričnošću (α).

3. Matematički model


3.1. Slobodne oscilacije rotora s prigušenjem

Izabran je nepokretni koordinatni sistem $(x)_o$, $(y)_o$, $(z)_o$, čiji se koordinatni početak O poklapa s težištem (C) u stanju statičke ravnoteže (slika 2). Pri tome se osa $(z)_o$ poklapa sa geometrijskom osom obrtanja, a ostale dve ose $(x)_o$ i $(y)_o$ obrazuju ortogonalni sistem. Rastojanje izmedju ležišta je l , a položaj težišta (C) je određen rastojanjima l_1 i l_2 od leveg L_1 odnosno desnog L_2 ležišta.

U ravnima (Π_1) i (Π_2) se nalaze elastični sistemi, tzv. enizotropna ležišta koja imaju različite krutosti c i koeficijente prigušenja b u dva ortogonalna pravca.

Položaj rotora u prostoru može se dobiti iz opštег kretanja krutog tela u prostoru - translacija centra inercije $C(X_c, Y_c, Z_c)$ i rotacije oko centra inercije - odredjene uglovima β , γ i φ .

Ovaj položaj se može odrediti i koordinatama ležišta $L_1(x_1, y_1)$,



Sl. 2. Položaj ose rotora u prostoru







$L_2(x_2, y_2)$ i uglom obrtanja γ , pošto se pomjeranje ose rotora u aksijalnom pravcu z_c može zanemariti kao mala veličina višeg reda.

Dakle, oscilatorni sistem je određen sa pet nezavisnih koordinata, tj. imamo sistem sa pet stepeni slobode kretanja; međutim, praktično je sa četiri stepena, pošto je $\gamma = \omega t$. Jednostavnim merenjem oscilacija rotora na mestima ležišta se dolazi do stepena neuravnoteženosti.

U tabeli T-1 dat je sistematski pregled mehaničkih sistema mašina za dinamičko uravnotežavanje prema broju stepeni slobode kretanja i konceptualnim rešenjima. Sistem pod 1 je sa relativno krutim - nepokretnim uležištenjem; primenjuje se kod mašina čiji senzori reaguju na silu kinetičkog pritiska na ležišta. Mašine sa mehaničkim okvirom (2) imaju centar oscilacija i koriste se pretežno kao rezonantne mašine sa mehaničkim i optičkim mernim uređajima.

Sistem sa tri stepena slobode (3), tj. sa dva (jer je $\gamma = \omega t$) poseduje dva para lisnatih opruga koje omogućuje poprečne horizontalne oscilacije rotora. Ako se primene strune dobija se još jedan stepen slobode u aksijalnom pravcu. Mehanički sistemi pod

T-1 Pregled mehaničkih sistema mašina za uravnoteženje prema broju stepeni slobode i konstrukcijskim svojstvima.

Red broj	Broj stepeni slobode	Šema mehaničkog sistema	Legenda
1.	jedan $(\varphi = \omega \cdot t)$		<ul style="list-style-type: none"> 1. Piezoelektrični pretvarači 2. Opruge velike krutosti
2.	Dva (φ, X)		<ul style="list-style-type: none"> 1. Oscilatorični okvir s oprugom 2. Centar oscilacija 3. Indikacijski instrument
3.	Tri (φ, X_1, X_2)		<ul style="list-style-type: none"> 1. Lisnate opruge 2. Oslonci ležišta
4.	Cetiri (φ, X_1, X_2, Z)		<ul style="list-style-type: none"> 1. Lisnate opruge za poprečne oscilacije 2. Lisnate opruge za aksijalne oscilacije
5.	Pet $(X_1, Y_1, X_2, Y_2, \varphi)$		<ul style="list-style-type: none"> 1. Strune kružnog preseka 2. Membrana 3. Postolje 4. Pretvarač oscilacija 5. Struna pretvarača
6.	Šest $(X_1, Y_1, X_2, Y_2, Z, \varphi)$		<ul style="list-style-type: none"> 1. Cilindrične torzijske opruge 2. Okvir s ležištima za oslanjanje rotora.

4, 5 i 6 nalaze primenu kod mašina za uravnotežavanje mikromotora u finoj mehanici i automatici.

Veza izmedju koordinata težišta i koordinata ležišta L_1 i L_2 (slika 2) data je relacijom:

$$\begin{bmatrix} x_c \\ \beta \\ y_c \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l/2 & l/2 & 0 & 0 \\ -l/2 & l/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & l/2 & l/2 \\ 0 & 0 & -l/2 & l/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Uglovi β i γ se obično nazivaju uglovima precesije i nutacije, a ugao γ je ugao sопствene rotacije.

Pri ovim pretpostavkama i početnim uslovima dobijaju se male prigušene oscilacije rotora oko položaja statičke ravnoteže.

Za dobijanje matematičkog modela primenimo Legrande-ove jednačine kretanja druge vrste.

Kinetička i potencijalna energija i funkcija rasipanja sistema mogu se izraziti sledećim relacijama:

$$T = \frac{1}{2} m(\dot{x}_c^2 + \dot{y}_c^2) + \frac{1}{2} [J(\dot{\beta}^2 + \dot{\gamma}^2) + J_z(\omega + \dot{\beta}\gamma)^2]$$

$$\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n c_{ik} q_i \dot{q}_k = \frac{1}{2} [(c_{xx_1} x_1^2 + 2c_{xy_1} x_1 y_1 + c_{yy_1} y_1^2) +$$

$$+ (c_{xx_2} x_2^2 + 2c_{xy_2} x_2 y_2 + c_{yy_2} y_2^2)] \quad (2)$$

$$\dot{\Phi} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k = \frac{1}{2} [(b_{xx_1} \dot{x}_1^2 + 2b_{xy_1} \dot{x}_1 \dot{y}_1 + b_{yy_1} \dot{y}_1^2) +$$

$$+ (b_{xx_2} \dot{x}_2^2 + 2b_{xy_2} \dot{x}_2 \dot{y}_2 + b_{yy_2} \dot{y}_2^2)]$$

Pri čemu je $c_{ik} = c_{ki}$ i $b_{ik} = b_{ki}$ - Betievska ležišta.

Lagranževe jednačine imaju oblik:

Izraz za T je linearizovan prema [3].

$$\frac{d}{dt} \cdot \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} - \frac{\partial T}{\partial q_1} + \frac{\partial \Pi}{\partial q_1} + \frac{\partial \dot{\Phi}}{\partial \dot{q}_1} = 0 \quad (3)$$

gde su generalisane koordinate

$$q_1 = \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} \quad (4)$$

pa dobijamo sledeće:

$$m\ddot{x}_c + b_{xx_1}\dot{x}_1 + b_{xx_2}\dot{x}_2 + b_{xy_1}\dot{y}_1 + b_{xy_2}\dot{y}_2 + c_{xx_1}x_1 + c_{xx_2}x_2 + \\ + c_{xy_1}y_1 + c_{xy_2}y_2 = 0$$

$$m\ddot{y}_c + b_{yy_1}\dot{y}_1 + b_{yy_2}\dot{y}_2 + b_{xy_1}\dot{x}_1 + b_{xy_2}\dot{x}_2 + c_{yy_1}y_1 + c_{yy_2}y_2 + \\ + c_{xy_1}x_1 + c_{xy_2}x_2 = 0$$

$$J\ddot{\beta} + J_z\omega\dot{\gamma} + b_{xx_2}\ell_2\dot{x}_2 - b_{xx_1}\ell_1\dot{x}_1 + b_{xy_2}\ell_2\dot{y}_2 - b_{xy_1}\ell_1\dot{y}_1 + \\ + c_{xx_2}\ell_2x_2 - c_{xx_1}\ell_1x_1 + c_{xy_2}\ell_2y_2 - c_{xy_1}\ell_1y_1 = 0$$

$$J\ddot{\gamma} - J_z\omega\dot{\beta} + b_{yy_2}\ell_2\dot{y}_2 - b_{yy_1}\ell_1\dot{y}_1 + b_{xy_2}\ell_2\dot{x}_2 - b_{xy_1}\ell_1\dot{x}_1 + \\ + c_{yy_2}\ell_2y_2 - c_{yy_1}\ell_1y_1 + c_{xy_2}\ell_2x_2 - c_{xy_1}\ell_1x_1 = 0 .$$

Ovaj sistem homogenih diferencijalnih jednačina sa stalnim koefficijentima opisuje prigušene oscilacije ose rotora. Međutim, ovde nije cilj proučavanje prigušenih oscilacija, već korišćenje ovog stanja idealno uravnoteženog rotora za dobijanje prinudnih oscilacija realnog rotora.

3.2. Prinudne oscilacije rotora sa prigušenjem

Posmatra se realni rotor sa statičkom (\mathcal{E}) i dinamičkom (α) neuravnoteženošću. Ova dva poremećaja se mogu izraziti relacijama:

$$\begin{aligned} X_c &= (x_c) + \mathcal{E} \cos \omega t \\ Y_c &= (y_c) + \mathcal{E} \sin \omega t \\ \beta &= (\beta) + \alpha \cos(\omega t - \psi) \\ \gamma &= (\gamma) + \alpha \sin(\omega t - \psi) \end{aligned} \quad (6)$$

gde je:

- $(x_c), (y_c)$ - koordinate prodora ose obrtanja i poprečnog preseka kroz težište
- $(\beta), (\gamma)$ - uglovi između projekcija ose obrtanja rotora na ravan zx odnosno yz i ose $(z)_0$
- β, γ - uglovi između projekcija glavne centralne ose na ravan zx odnosno yz i ose $(z)_0$
- α - ugao nagiba glavne centralne ose inercije i ose obrtanja $(c)_z$
- ψ - ugao između ravni koja prolazi kroz osu obrtanja $(c)_z$ i težište C i ravni u kojoj leži ugao α (slika 1).

Ako se u obrascu (6) unesu veličine iz obrasca (1) i izvrši zamena u sistemu (5) dobija se sistem linearnih nehomogenih simultanih diferencijalnih jednačina sa stalnim koeficijentima:

$$\begin{aligned} \ddot{x}_1 &= -k_{11}\ddot{x}_2 - k_{12}\dot{x}_1 - k'_{12}\dot{x}_2 - k''_{12}\dot{y}_1 - k''_{31}\dot{y}_2 - k_{13}x_1 - k'_{13}x_2 - \\ &\quad + k_{14}y_1 - k_{15}y_2 + k_0 \cos \omega t \\ \ddot{x}_2 &= \ddot{x}_1 + k_{23}\dot{x}_1 - k_{22}\dot{x}_2 + (k_{21} + k'_{23})\dot{y}_1 - (k_{21} + k'_{22})\dot{y}_2 + \\ &\quad + k_{25}x_1 - k_{24}x_2 + k_{27}y_1 - k_{26}y_2 + k' \cos \omega t + k'' \sin \omega t \\ \ddot{y}_1 &= -k_{11}\ddot{y}_2 - k''_{12}\dot{x}_1 - k''_{31}\dot{x}_2 - k_{31}\dot{y}_1 - k'_{31}\dot{y}_2 - k_{14}x_1 - k_{15}x_2 - \\ &\quad - k_{32}y_1 - k'_{32}y_2 + k_0 \sin \omega t \\ \ddot{y}_2 &= \ddot{y}_1 + (k'_{23} - k_{21})\dot{x}_1 - (k'_{22} - k_{21})\dot{x}_2 + k_{42}\dot{y}_1 - k_{41}y_2 + \\ &\quad + k_{27}x_1 - k_{26}x_2 + k_{44}y_1 - k_{43}y_2 + k' \sin \omega t + k'' \cos \omega t \end{aligned} \quad (7)$$


Za iznalaženje ovog modela od interesa su sledeća tri karakteristična težišta

T-2

Karakteristike krutosti i prigušenja			Naziv elastičnog težišta
1	$c_{xy} = 0$	$c_{xx} = c_{yy} = c$ $b_{xx} = b_{yy} = b$	Izotropno (a priori simetrično)
2	$b_{xy} = 0$	$c_{xx} \neq c_{yy}$	Anizotropno - simetrično
3	$c_{xy} \neq 0$ $b_{xy} \neq 0$	$b_{xx} \neq b_{yy}$	Anizotropno - asimetrično

4. Analogni model

Na osnovu matematičkog modela - sistema (7) uradjen je analogni model (slika 3) za simuliranje na analognom elektronском računaru.



Sl. 3. Analogni model za simulaciju sistema (7) na analognom računaru "PACE Tr 48"

naru. Na taj način se, još pre projektovanja mehaničkog sistema mašine, mogu dobiti informacije o uticaju pojedinih parametara na docniju konstrukciju. Model je radjen za programiranje na a-

nalognoj mašini tipa "PACE Tr 48" i sastoji se od: osam integratora - po dva za svaku varijablu, zatim od osam sabirača, od četrdeset potenciometara, pri čemu se pobude $\sin\omega t$ i $\cos\omega t$ dovode iz generatora harmonijskih funkcija.

Ilustracije radi prikazani su dobijeni rezultati oscilacija ležišta za dva karakteristična slučaja (slike 4 i 5), i to za:

1. Izotropna ležišta ($c_{xx1,2} = c_{yy1,2} = c$; $b_{xx1,2} = b_{yy1,2} = b$) i
2. Anizotropna simetrična ($c_{xx1,2} = c_x$; $c_{yy1,2} = c_y$ i
 $b_{xx1,2} = b_x$; $b_{yy1,2} = b_y$).

Koeficijenti za ova dva slučaja dobijaju se prema obrascima iz tablice T-3.

T-3

	slučaj	
Koeficijent	1	2
k_{11}	ℓ_1/ℓ_2	ℓ_1/ℓ_2
$K_{12} = K'_{12}$	$b\ell/ml_2$	$b_x\ell/ml_2$
$K_{13} = K'_{13}$	$c\ell/ml_2$	$c_x\ell/ml_2$
K_0	$\ell\mathcal{E}\omega^2/\ell_2$	
K_{21}	$J_z \omega/J$	
K_{22}	$b\ell\ell_2/J$	$b_x\ell\ell_2/J$
K_{23}	$b\ell\ell_1/J$	$b_x\ell\ell_1/J$
K_{24}	$c\ell\ell_2/J$	$c_x\ell\ell_2/J$
K_{25}	$c\ell\ell_1/J$	$c_x\ell\ell_1/J$
K'	$\frac{J-J}{J} \alpha \ell \omega^2 \cos \psi$	
K''	$\frac{J-J}{J} \alpha \ell \omega^2 \sin \psi$	
$K_{31} = K'_{31}$	$K_{12}=K'_{12}$	$b_y\ell/ml_2$
$K_{32} = K'_{32}$	$K_{13}=K'_{13}$	$c_y\ell/ml_2$
K_{41}	K_{22}	$b_y\ell\ell_2/J$
K_{42}	K_{23}	$b_y\ell\ell_1/J$
K_{43}	K_{24}	$c_y\ell\ell_2/J$
K_{44}	K_{25}	$c_y\ell\ell_1/J$

Vrednosti krutosti i prigušenja:

- 1) $c = 850 \text{ N/m}$; $b=120 \text{ Nms}^{-1}$
- 2) $c_x=1000 \text{ N/m}$; $b_x=100 \text{ Nms}^{-1}$
 $c_y=700 \text{ N/M}$; $b_y=150 \text{ Nms}^{-1}$

Ostali polazni podaci:

$$m = 5 \text{ [kg]} \quad \ell_1 = 0,25 \text{ [m]}$$

$$\ell_2 = 0,35 \text{ [m]} \quad \ell = 0,60 \text{ [m]}$$

$$\omega = 150 \text{ [1/sec]} \quad \psi = 30^\circ$$

$$\mathcal{E} = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ [m]} [= 2009 \text{ mm/kg}]$$

$$J_z = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ [kgm}^2]$$


$$J = 10 \cdot 10^{-2} \text{ [kgm}^2]$$

$$\alpha = \pi/90 \text{ [rad]}$$

Ostali koeficijenti:


$$K'_{12} = K'_{14} = K'_{15} = K'_{22} = \\ = K'_{23} = K'_{26} = K'_{27} = K'_{31} = 0.$$

U prvom slučaju, u stacionarnom stanju, se dobijaju trajektorije ležišta L_1 i L_2 krugovi poluprečnika $S_1 = 4,2$ i $S_2 = 6,3$ [mm] (slika 4).



Sl. 4. Oscilogrami ležišta $L_1(x_1,y_1)$ i $L_2(x_2,y_2)$ izotropskih karakteristika u vremenskom a) i faznom domenu b) (trajektorije)

U drugom slučaju za anizotropsna ležišta se dobijaju za trajektorije stojeće elipse (slika 5).



Sl. 5. Oscilografi ležišta $L_1(x_1,y_1)$ i $L_2(x_2,y_2)$ anizotropskih karakteristika u vremenskom a) i faznom domenu b) (trajektorije)

5. Izotropsko-elastična ležišta

Ako se u obe ravni Π_1 i Π_2 rasporede opruge i amortizeri tako da čine izotropsko-elastična i simetrična ležišta, tj. $c_{xx_i} = c_{yy_i} = C$, $c_{xy_i} = 0$, $b_{xx_i} = b_{yy_i} = b$ i $b_{xy_i} = 0$, gde je $i = 1, 2$; tada se sistem (7) egzaktno može rešiti uvodeći "Ansatz":

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= A_1 \cos \omega t + B_1 \sin \omega t \\
 y_1(t) &= A_2 \sin \omega t + B_2 \cos \omega t \\
 x_2(t) &= A_3 \cos \omega t + B_3 \sin \omega t \\
 y_2(t) &= A_4 \sin \omega t + B_4 \cos \omega t
 \end{aligned} \tag{8}$$

Amplitude A_1, B_1 se dobijaju izjednačenjem koeficijenata uz $\cos \omega t$ i $\sin \omega t$, pri čemu se dobija sistem od 8 linearno zavisnih nehomogenih algebarskih jednačina, koji se svodi na sistem od 4 nezavisne linearne homogene algebarske jednačine:

$$\begin{bmatrix}
 (-m\ell_z\omega^2 + cl) & (-m\ell_1\omega^2 + cl) & -b\ell\omega & -b\ell\omega \\
 b\ell\omega & b\ell\omega & (-m\ell_z\omega^2 + cl) & (-m\ell_1\omega^2 + cl) \\
 J\omega^2 + J_z\omega^2 - cl\ell_1 & (J\omega^2 + J_z\omega^2 - cl\ell_2) & b\ell\ell_1\omega & -b\ell\ell_2\omega \\
 -b\ell\ell_1\omega & b\ell\ell_2\omega & J\omega^2 + J_z\omega^2 - cl\ell_1 & -(J\omega^2 + J_z\omega^2 - cl\ell_2)
 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix}
 A_2 - A_1 \\
 A_4 - A_3 \\
 B_1 + B_2 \\
 B_3 + B_4
 \end{bmatrix} = 0 \tag{9}$$

Ako je determinanta sistema $D^* \neq 0$, onda sistem ima rešenje:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= A_2 ; \quad A_3 = A_4 \\
 B_1 &= -B_2 ; \quad B_3 = -B_4
 \end{aligned} \tag{10}$$

Zamenom ovih vrednosti u sistemu od 4 nezavisne nehomogene linearne jednačine dobija se:

$$\begin{bmatrix} (-m\ell_2\omega^2 + cl) & (-m\ell_1\omega^2 + cl) & bl\omega & bl\omega \\ -bl\omega & -bl\omega & (-m\ell_2\omega^2 + cl) & (-m\ell_1\omega^2 + cl) \\ (J-J_z)\omega^2 - cl\ell_1 & (J-J_z)\omega^2 - cl\ell_2 & -b\ell_1\omega & b\ell_2\omega \\ b\ell_1\omega & -b\ell_2\omega & (J-J_z)\omega^2 - cl\ell_1 & (J-J_z)\omega^2 - cl\ell_2 \end{bmatrix}.$$

$$\cdot \begin{bmatrix} A_1 \\ A_3 \\ B_1 \\ B_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m\ell c\omega^2 \\ 0 \\ (J - J_z)\alpha\ell\omega^2 \cos\gamma \\ (J - J_z)\alpha\ell\omega^2 \sin\gamma \end{bmatrix} \quad (11)$$

Ako je determinanta ovog sistema $\det D \neq 0$, onda će sistem imati sledeće rešenje:

$$A_1 = \frac{D_1}{D}, \quad A_3 = \frac{D_2}{D}, \quad B_1 = \frac{D_3}{D}, \quad B_3 = \frac{D_4}{D} \quad (12)$$

gde su: $D_{1\dots 4}$ - subdeterminante - koje se dobijaju iz determinante D zamenom odgovarajućih kolona uz nepoznate slobodnim članovima sa desne strane sistema (11).

Uvodeći rezultujuće amplitude i fazne pomeraje

$$\begin{aligned} S_1 &= \sqrt{A_1^2 + B_1^2}; \quad \varphi_1 = \arctan B_1/A_1 \\ S_2 &= \sqrt{A_3^2 + B_3^2}; \quad \varphi_2 = \arctan B_3/A_3 \end{aligned} \quad (13)$$

rešenja (8) se mogu napisati u obliku:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= S_1 \cos(\omega t - \varphi_1) \\ y_1(t) &= S_1 \sin(\omega t - \varphi_1) \\ x_2(t) &= S_2 \cos(\omega t - \varphi_2) \\ y_2(t) &= S_2 \sin(\omega t - \varphi_2) \end{aligned} \quad (8a)$$

Dobijene prinudne oscilacije rotora usled statičke i dinamičke neuravnoveženosti predstavljaju dva para sinhronih i sinfaznih oscilacija, dok su međusobno asinfazne. Trajektorije tačaka L_1

L_1 i L_2 predstavljaju krugove poluprečnika S_1 i S_2 , respektivno. Rezonantni režim, tj. frekventna jednačina se dobija i determinante sisteme ($\det D = 0$) ako se isključe članovi koji predstavljaju prigušenje sistema, tj.

$$D(\omega^2) = m(J - J_z)\omega^4 - [2c(J - J_z) + mc(\ell_1^2 + \ell_2^2)]\omega^2 + c\ell^2 = 0$$

pa su rezonantne kružne učestanosti

$$\omega_{I,II} = \sqrt{\frac{2c(J - J_z) + mc(\ell_1^2 + \ell_2^2) \pm \sqrt{[2c(J - J_z) + mc(\ell_1^2 + \ell_2^2)]^2 - 4mc^2\ell^2(J - J_z)}}{2m(J - J_z)}}. \quad (14)$$

U specijalnom slučaju za $\ell_1 = \ell_2 = \frac{\ell}{2}$ imamo:

$$\omega_I = \sqrt{\frac{2c}{m}} ; \quad \omega_{II} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{c^2}{J - J_z}} \quad (14a)$$

Dalje se pokazuje da pri neizmernom povećanju brzine rotora nastaje njegovo samocentriranje (asimptotska stabilnost):

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_3 \\ B_1 \\ B_3 \end{bmatrix} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} A_2 \\ A_4 \\ -B_2 \\ -B_4 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} \ell_1 \cos \psi \\ -\ell_2 \cos \psi \\ \ell_1 \sin \psi \\ -\ell_2 \sin \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{E} \\ \mathcal{E} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (15)$$

pa iz jednačina (1) i (6) izlazi

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = 0 \quad (16)$$

Dakle, efekt samocentriranja krutog neuravnoteženog rotora na elastičnim ležištima pri neizmerno velikim brzinama se sastoji u tome, što se glavna centralna osa inercije pri obrtanju poklapa sa osom obrtanja koja određuje stanje statičke ravnoteže.

Kao primer dati su egzaktni rezultati proračuna amplituda oscilacija izotropno-elastičnih ležišta za tri karakteristična slu-

čaja sa neuravnoteženošću:

1. Složenom staticko-dinamičkom
2. Čisto dinamičko ($\dot{c} = 0$, α postoji) i
3. Čisto statickom ($\alpha = 0$, \dot{c} postoji).

T-4 Proračun amplituda oscilacija

Veličine	$c = 850 \text{ N/m}$; $b = 120 \text{ Nm/s}$ $x)$		
	1	2	3
D	$-0,422621 \cdot 10^{17}$	$-0,422621 \cdot 10^{17}$	$-0,422621 \cdot 10^{17}$
D_1	$-0,101579 \cdot 10^{15}$	$-0,111635 \cdot 10^{15}$	$0,100563 \cdot 10^{14}$
D_2	$0,135305 \cdot 10^{15}$	$0,128537 \cdot 10^{15}$	$0,676869 \cdot 10^{13}$
D_3	$0,144917 \cdot 10^{15}$	$0,147916 \cdot 10^{15}$	$-0,299917 \cdot 10^{13}$
D_4	$-0,230947 \cdot 10^{15}$	$-0,227535 \cdot 10^{15}$	$-0,341291 \cdot 10^{13}$
S_1 [m]	$4,16 \cdot 10^{-3}$	$4,38 \cdot 10^{-3}$	$0,248 \cdot 10^{-3}$
S_2 [m]	$6,32 \cdot 10^{-3}$	$6,18 \cdot 10^{-3}$	$0,180 \cdot 10^{-3}$

x) Napomena: Ostali podaci kao pod paragrafom 4.

6. Programiranje na digitalnom računaru

Matematički model (7) prilagodjen za programiranje na elektronskom digitalnom računaru može se transformisati u sledeći oblik:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{bmatrix} &= \frac{1}{1+K_{11}} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} & A_{15} & A_{16} & A_{17} & A_{18} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} & A_{25} & A_{26} & A_{27} & A_{28} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} & A_{35} & A_{36} & A_{37} & A_{38} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} & A_{45} & A_{46} & A_{47} & A_{48} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} + \\
 &+ \frac{1}{1+K_{11}} \begin{bmatrix} 1 & -K_{11} & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -K_{11} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix} \quad (17)
 \end{aligned}$$


Program je napisan u Fortanu IV u modifikaciji Siesta - Rechenberg [6], a realizovan je na Computeru SDS 930 (C90-40), čije su glavne karakteristike:

Mašina je sa paralelnim radom u binarnom sistemu sa S_1 - tranzistorima.

Dužina reči: 24 bita + 1 paritetni bit

Centralna jedinica: 16 k reči; $1,75 \mu s$ vreme ciklusa.

Na slici 6 dat je šematski prikaz algoritma za programiranje u nekoliko varijanti.



Sl. 6. Sematski prikaz algoritma za programiranje

U cilju komparativne ilustracije dati su dobijeni rezultati oscilacija rotora za jedno izotropno ležište (prema podacima datim u T-3 pod 1) sa složenom statičko-dinamičkom neureavnoteženošću (tabela T-5). Prikazan je prelazni i stacionarni režim. U stacionarnom režimu dobijaju se amplitude oscilacija $S_1 = 4,16 \cdot 10^{-3}$ [m] i $S_2 = 6,3 \cdot 10^{-3}$ [m], što se poklapa sa rezultatima dobijenim na analognom računaru (slike 4 i 5) i egzaktnim putem (tabela T-4).

PARAMETERI:

1 1.5000E 02 ω
 2 1.2000E 02 } b
 3 1.2000E 02 }
 4 8.5000E 03 } c
 5 8.5000E 03 }
 6 2.0000E-04 ε
 7 3.49066E-02 α
 8 5.23599E-01 ψ

t [sec]	x ₁ (t) [m]	y ₁ (t) [m]	x ₂ (t) [m]	y ₂ (t) [m]
	5	7	6	8
0.000E 00	.00000E 00	.00000E 00	.00000E 00	.00000E 00
2.000E-03	-2.26530E-04	9.98720E-05	3.34171E-04	-1.36063E-04
4.000E-03	-8.17287E-04	2.39635E-04	1.19473E-03	-3.09731E-04
6.000E-03	-1.62299E-03	2.47128E-04	2.34894E-03	-2.73050E-04
8.000E-03	-2.48950E-03	2.96395E-05	3.56230E-03	1.00987E-04
1.000E-02	-3.27388E-03	-4.38326E-04	4.62238E-03	8.38826E-04
1.200E-02	-3.85685E-03	-1.12894E-03	5.35665E-03	1.88791E-03
1.400E-02	-4.15141E-03	-1.97458E-03	5.64460E-03	3.13888E-03
1.600E-02	-4.10814E-03	-2.88230E-03	5.42436E-03	4.44782E-03
1.800E-02	-3.71697E-03	-3.74778E-03	4.69407E-03	5.65770E-03
2.000E-02	-3.00559E-03	-4.46839E-03	3.50817E-03	6.61800E-03
2.200E-02	-2.03495E-03	-4.95470E-03	1.96928E-03	7.20173E-03
2.400E-02	-8.92091E-04	-5.13934E-03	2.16463E-04	7.31878E-03
2.600E-02	3.18912E-04	-6.98618E-03	-1.58927E-03	6.92499E-03
2.800E-02	1.48718E-03	-4.48895E-03	-3.28075E-03	6.02641E-03
3.000E-02	2.650557E-03	-3.67661E-03	-4.70064E-03	4.67867E-03
3.200E-02	3.28068E-03	-2.60814E-03	-5.71610E-03	2.98170E-03
3.400E-02	3.74142E-03	-1.36752E-03	-6.23105E-03	1.07032E-03
3.600E-02	3.84542E-03	-5.59356E-05	-6.19495E-03	8.98267E-04
3.800E-02	3.58288E-03	1.21755E-03	-5.60735E-03	2.75899E-03
4.000E-02	2.97738E-03	2.34599E-03	-4.51791E-03	4.35412E-03
4.200E-02	2.08366E-03	3.23434E-03	-3.02183E-03	-5.54776E-03

a)

1.140E-01	2.95467E-03	-2.95166E-03	-4.81314E-03	4.12964E-03
1.160E-01	3.69673E-03	-1.95322E-03	-5.81719E-03	2.51944E-03
1.180E-01	4.10942E-03	-7.78942E-04	-6.30125E-03	6.85126E-04
1.200E-01	4.15558E-03	4.65944E-04	-6.22226E-03	-1.20965E-03
1.220E-01	3.83082E-03	1.66993E-03	-5.58744E-03	-2.99582E-03
1.240E-01	3.16390E-03	2.72516E-03	-4.45367E-03	-4.51402E-03
1.260E-01	2.21416E-03	3.53711E-03	-2.92236E-03	-5.62881E-03
1.280E-01	1.06624E-03	4.03300E-03	-1.13041E-03	-6.24076E-03
1.300E-01	-1.77498E-04	4.16830F-03	7.61984E-04	-6.29535E-03
1.320E-01	-1.40612E-03	3.93073E-03	2.58570E-03	-5.78785E-03
1.340E-01	-2.51001E-03	3.34132E-03	4.17775E-03	-4.76370E-03
1.360E-01	-3.39067E-03	2.45258E-03	5.39585E-03	-3.31450E-03
1.380E-01	-3.96952E-03	1.34376E-03	6.13116E-03	-1.56978E-03
1.400E-01	-4.19493E-03	1.13809E-04	6.31795E-03	-3.14530E-04
1.420E-01	-4.04679E-03	-1.12749E-03	5.93952E-03	-2.17005E-03
1.440E-01	-3.53838E-03	-2.26932E-03	5.02966E-03	-3.83099E-03
1.460E-01	-2.71512E-03	-3.20971E-03	3.66966E-03	-5.14895E-03
1.480E-01	-1.65554E-03	-3.86470E-03	1.98101E-03	-6.00617E-03
1.500E-01	-4.39703E-04	-4.17576E-03	1.14583E-04	-6.32609E-03

b)

Tablica T-5 Rezultati oscilacija dobijeni na digitalnom računaru
 a) prelazni režim
 b) stacionarni režim

7. Zaključci

Karakteristike oscilatornih mehaničkih sistema mašina za uravnotežavanje ili pri uravnotežavanju mašina u sopstvenim ležištima se mogu dobiti pre projektovanja simulacijom na analognom odnosno programiranjem na digitalnom računaru. Pri tome se obično pretpostavljaju očekivane veličine staticke i dinamičke neuravnoteženosti kao pobude.

Sa izotropno elastičnim uležištenjima za trajektorije tačaka L_1 i L_2 se dobijaju krugovi, dok se za anizotropno simetrično uležištenje dobijaju stojeće elipse. Najzad za anizotropno-asimetrične sisteme dobijaju se kose elipse. Pokazano je dalje da se može iskoristiti tzv. efekt samocentriranja rotora u cilju smanjenja vibracija ležišta i temelja mašina čiji rotori rade iznad druge kritične brzine.

Metoda ove simulacije se može primeniti i u slučaju uležištenja sa nelinearnim karakteristikama.

8. Literatura

- [1] J. Kožešnik, Dinamika mašin (prevod sa češkog: Dinamika stroju), Mašgiz, Moskva (1961)
- [2] K. Federn, Umdrucke zur Vorlesung "Auswuchttechnik", I. Hauptabschnitt "Dynamik des unwuchtigen starren Körpers", TU Berlin (1967)
- [3] B. Gligorić, Obrtanje krutog neuravnoteženog rotora na elastičnim osloncima, Tehnika - Mašinstvo 15 (1966) 192
- [4] F. M. Dimentberg, Izgibnie kolebanija vrašćajuščihvalov, Izd. AN SSSR, Moskva (1959)
- [5] A. S. Keljzon, Dinamika žestkovo rotora, vrašćajušćegosja v drugi uprugih oporah, učenie zapiski LVIMU im. admir. Makarova, vip. X (1958)
- [6] P. Rechenberg, Simulationssprache für Digitalrechner, u okviru seminara "Simulation technischer und biologischer Systeme", na TU Berlin, 4.-20. Sept. 1967.

Dynamik eines starren, unwuchtigen Rotors in elastischen Lagern

In dieser Abhandlung wird die Dynamik eines starren, unwuchtigen Rotors behandelt, der sich mit konstanter Geschwindigkeit in zwei elastischen und schwingungsgedämpften Lagern dreht. Behandelt wird mechanisches und entsprechendes mathematisches Modell, d. h. ein System von inhomogenen linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, deren Lösungen die Schwingbewegungen der Drehachse des Rotors darstellen. Dieses Modell bezieht sich auf eine Auswuchtmaschine oder Auswuchtvorgang eines Rotors in seinen eigenen Lagern. Es wird zum Schluss ein analoges Modell für Analogrechner, ebenso ein Programm für digitale Rechner gegeben. Einige charakteristische Ergebnisse zeigen, in der Tat, die Simulation solche dynamische Probleme.

VII. SAVJETOVANJE PROIZVODNOG MAŠINSTVA

NOVI SAD, 1971

M.Turina^x

TEHNIČKE MOGUĆNOSCI NUMERIČKIH PROGRAMATORA ZA ALATNE MAŠINE^{XX}

1. Uvod

Numeričko upravljanje predstavlja najviše tehničko dostignuće u oblasti upravljanja alatnim mašinama. Broj instaliranih alatnih mašina sa numeričkim upravljanjem raste iz dana u dan. Radi ilustracije navodim samo nekoliko podataka. Procjenjuje se, da je krajem 1970.g. bilo u SAD u upotrebi više od 20000 numerički upravljenih alatnih mašina. Istovremeno u Velikoj Britaniji bilo je 2500 do 3000, u Saveznoj Republici Njemačkoj oko 2000, a u Švicarskoj više od 300 numerički upravljenih alatnih mašina (1). Ne raspolažem sa domaćim statistikama, ali se sa velikom vjerojatnošću može pretpostaviti, da u našim tvornicama nema u radu više od 10 do 15 numerički upravljenih alatnih mašina.

Sadašnje stanje minimalne, ili nikakve, primjene numerički upravljenih alatnih mašina u Jugoslaviji je dalje neodrživo. Vjerujem, da će se u našim tvornicama, u narednih nekoliko godina, uvišestručiti broj takovih mašina. Logika razvoja navodi nas na ovakav zaključak.

Odluka za nabavku i uvođenje u pogon numerički upravljenih alatnih mašina mora uslijediti nakon brižljivo provedene prethodne studije. Studija treba obuhvatiti tehničke, ekonomске i sociološke aspekte primjene numerički upravljenih mašina. Također treba proučiti da li će uvođenje nove opreme zahtjevati neke organizacione promjene. Mašine sa numeričkim upravljanjem su skupe. Radi toga je potrebno pažljivo planiranje nabavke, izbor karakteristika i specificiranje tipa mašina.

^xdipl. ing. Miroslav Turina, savjetnik u Institutu za elektroniku, telekomunikacije i automatizaciju tvornice RIZ, Zagreb, Božidarevićeva 13

^{XX}Saopštenje iz Instituta za elektroniku, telekomunikacije i automatizaciju. Rad je napravljen u okviru programa razvoja i osvajanja proizvodnje numeričkih programatora za alatne mašine.

Svrha ovoga saopštenja je da ukratko prikaže osnovne karakteristike i tehničke mogućnosti numeričkih programatora. Dat je poseban osvrt na široku mogućnost uvođenja posebnih, dopunskih, funkcija, koje svaki korisnik izabire prema svojim specifičnim potrebama.

2. Osnovne karakteristike numeričkih programatora za alatne mašine

Numerički programatori za alatne mašine predstavljaju složene elektronske uređaje. Čedajući pojednostavljeni svaki numerički programator se može predstaviti, kao uređaj, koji se sastoji od četiri glavna dijela. Prvi dio predstavlja grupu elektromehaničkih i elektronskih sklopova, koji imaju zadatak primiti podatke o funkcijama, koje mašina mora izvršiti. Najveći broj numeričkih programatora, koji se danas proizvode, prima podatke preko 8-kanalne bušene trake. Postoje i druge mogućnosti unošenja podataka kao što je na primjer magnetska traka ili bušene kartice. Svaki programator također treba imati mogućnost ručnog programiranja.

Drugi osnovni dio programatora je kontrolno upravljački sklop. To je u biti mali elektronski računar, koji prima podatke sa ulaznog dijela, obraduje ih i na izlazu daje komande za rad izvršnih organa. Veličina i složenost kontrolno upravljačkog dijela ovisi o broju funkcija, koje programator mora izvršavati.

Treći dio programatora predstavljaju izvršni organi. Kao izvršni organi javljaju se istosmjerni servo motori, električki impulsni motori ili elektrohidraulički impulsni motori. Između izvršnog organa i kontrolno upravljačkog sklopa nalaze se elektronski sklopovi koji imaju zadatak da komandu primljenu iz kontrolno upravljačkog sklopa pretvore u signal pogodnog oblika i dovoljne snage za pokretanje izvršnog organa. U kompletu numeričkog programatora nalazi se onoliki broj izvršnih organa koliko ima osi u kojima se vrši programiranje.

Četvrti osnovni dio numeričkog programatora su mjerni organi. Zadatak mjernih organa je da ustanove stvarni trenutni položaj mašine. Taj položaj se uspoređuje sa željenim položajem i, ukoliko se ustanovi razlika, daje se nalog izvršnom organu, da izvrši korekciju položaja. Potrebno je napomenuti, da postoje numerički programatori bez mjernih organa. Kod ovih programatora se predpostavlja da izvršni organ, u ovome slučaju impulsni motor, izvršava primljenu komandu bez greške.

Nakon kratkog i najopćenitijeg prikaza strukture numeričkog programatora, pokušajmo ukratko definirati njegove osnovne funkcije. Ukratko rečeno kod alatnog stroja sa numeričkim programiranjem programator izvršava jedan dio funkcija, koje inače na konvencionalnom stroju vrši čovjek. U odnosu na čovjeka stroj ispoljava neke prednosti, a to su : rad bez zamora, veća brzina, veća tačnost.

Osnovna funkcija programatora je pozicioniranje, tj. postavljanje predmeta koji se obrađuje i alata sa kojim se obrađuje u određeni međusobni položaj. Postoje dva osnovna tipa numeričkog pozicioniranja ; diskretno pozicioniranje i konturno vođenje. Tačka po tačka ili diskretno pozicioniranje je najjednostavniji način numeričkog upravljanja. U takvom načinu rada giba se komad koji se obrađuje, ili alat sa kojim se vrši obrada, duž dvije osi od jednog mesta do drugog za redom, tako da se mogu izvršiti radne operacije. Ovakav način programiranja se primjenjuje kod mašina kao što su : bušilice, glodalice, zaktivne mašine itd.

Konturno vođenje predstavlja mnogo složeniji način upravljanja. Pri ovome načinu rada alat se vodi konturno u dvije ili više osi istovremeno. Putanja ili kontura se opisuje u neprekidnom slijedu vrlo kratkih segmenata. Segmenti mogu biti pravolinijski ili krivolinijski. Oblik putanje određen je kodiranjem na perforiranoj traci. Da bi se opisao određeni oblik, u zahtjevanim tolerancama, potrebno je tisuće segmenata. Obrada metala se odvija kontinuirano sve dok se ne dobije

potreban oblik. Konturno vođenje se koristi kod tokarskih mašina, vertikalnih i horizontalnih, kao i kod glodalica za konturno glodanje.

Sistemi za konturno upravljanje su vrlo skupi i primjenjuju se samo u obradi komplikiranih oblika kakvi se traže u vazduhoplovnoj industriji ili prilikom izrade brodskih elisa na primjer.

Složenije alatne mašine, kao na primjer, vertikalni strug sa dvije glave, zahtjevaju istovremeno upravljanje sa više alata u više osiju. Izraduju se programatori sa mogućnošću programiranja u 8, 9 ili više osiju.

Glavno područje primjene numerički upravljalnih mašina je izrada predmeta u malim i srednjim serijama i čak pojedinačnih komada. Jedino numeričko upravljanje omogućuje efikasnu automatizaciju obrade predmeta, koji se proizvode u malim serijama.

Prilikom donošenja odluke o nabavci mašine sa numeričkim upravljanjem postavlja se kao važno pitanje pouzdanost sistema. O pouzdanosti sistema, odnosno o odnosu vremena dok je mašina u pogonu i van pogona ovisi konačna cijena po jednom proizvedenom komadu. Kratko vrijeme stajanja će se postići ukoliko postoji mogućnost brzog otklanjanja kvara na samoj alatnoj mašini i na numeričkom programatoru. Radi toga treba prije donošenja odluke o kupovini i izboru tipa numeričkog programatora pažljivo prestudirati kakve su mogućnosti održavanja i otklanjanja kvarova. Programator mora imati dovoljan broj ispitnih tačaka. Elektronski sklopovi moraju biti lako pristupačni. Najbolje je, kada su ploče sa elementima umetnute u konektore, tako da se mogu vaditi iz uređaja bez odleđivanja. Sve važnije funkcije programatora bi morale imati svjetlosnu indikaciju ispravnog funkcioniranja. Sistem identifikacije grešaka mora biti jednostavan. Najbolje je, da se tekuće intervencije svedu na zamjene pojedinih funkcionalnih sklopova. Također je važno kakva je mogućnost obuke osoblja u rukovanju, održavanju i popravkama.

Na tržištu se danas nalaze numerički programatori, koji su izgrađeni na osnovu široke upotrebe poluvodičkih elemenata, tranzistora i integriranih krugova. Noviji tipovi pretežno koriste integrirane krugove, koji osiguravaju veliku pouzdanost i dug rad bez otkaza.

3. Neobavezne i pomoćne funkcije

Numerički programatori raznih tipova namijenjeni za razne mašine posjeduju neke zajedničke funkcije i neke različite funkcije, koje su uslovljene namjenom programatora ili željom naručioca. Na pr. mogućnost pozicioniranja je funkcija, koju moraju posjedovati svi programeri, a kontrola brzine vretena nije obavezna za sve.

U ovoj glavi je dat kratki opis pomoćnih i nekih najčešće korištenih neobaveznih funkcija, koje se koriste kod numeričkih programatora za alatne mašine

- "Ručno unašanje podataka" omogućuje ručno umetanje programskih kodova u numerički programator pomoću dekadnih preklopnika, tastature i t. sl. Svaki kod, koji se može unijeti preko bušene trake, može se unijeti i ručno.
- "Indikator položaja" daje vizuelnu numeričku indikaciju trenutnog položaja alata u odnosu na neku ishodišnu tačku. Kod većine uređaja indikator položaja se isporučuje uz doplatu.
- "Vraćanje na nulu". Korištenjem ove komande sinhroniziraju se sve osi prema ishodišnoj tački. Ono omogućuje jednostavni nastanak odvijanja programa nakon nekog prekida u radu.
- "Ploveća multa tačka". Komanda sa ovim nazivom omogućuje, da se ishodišna tačka, od koje se računaju sve kote, pri programiranju, postavi na ono mjesto, koje najbolje odgovara obrađivanom komadu.
- "Zrcaljenje" je velika pomoć i ubrzanje pri programiranju. Ukoliko predmet zahtjeva simetričnu obradu u odnosu na neki os, komanda "zrcaljenje" prenosi program iz jednog kvadranta u drugi.
- "Kompenzacija dužine alata" je korisna osobina kod svih mašina, a posebno kod mašina sa automatskom promjenom alata. Ova funkcija omogućuje, da se programiranje vrši ne uzimajući u obzir dužinu ili

radius alata. Stvarne dimenzije alata, koje se tačno izmjere, unose se u programator ručno preko komandne tabele. Na taj način promjene dimenzija alata, do kojih dolazi radi trošenja i brušenja, ne zahtjevaju promjenu programa na bušenoj traci.

- "Fiksni ciklusi" omogućuju, da se neka radna operacija, koja se sastoji od više koraka, obavi na komandu samo jednog kodnog broja sa bušene trake. Ovo je naročito korisno, ako se pojedine operacije češće ponavljaju tokom obrade. Na primjer pri bušenju će se jedna operacija sastojati od sljedećih koraka : brzo privlaženje alata do površine materijala, bušenje rupe do odredene dubine, reverziranje osovine, izvlačenje alata iz materijala na površinu, brzo odmicanje i priprema za sljedeću operaciju. Ako programator nema predviđene fiksne cikluse svaka od ovih radnji se mora posebno programirati.
- Zadržavanje rada omogućava operatoru zaustavljanje mašine u bilo kojoj fazi operacije bez gubitka pozicije ili sinhronizacije u programu i ponovo nastavljanje rada na mjestu gdje je prekinut. Osim navedenih pomoćnih funkcija postoji još niz drugih kao što je na primjer : upravljanje brzinom vretena, uključenje i isključenje hlađenja, ručno podešavanje brzine posmaka, indikator broja operacije i.t.d.

4. Tabelarni pregledi

Da bi se budući korisnici numeričkih programatora lakše snalazili u obilju mogućnosti, koje programatori pružaju, kao i da bi kritičnije mogli procjenjivati prospektne materijale, dato je nekoliko tabela za olakšanje izbora uređaja. U tabelama su nabrojene funkcije numeričkih programatora i vrste alatnih mašina na koje se pojedine funkcije odnose.

Uvedena su četiri stepena korisnosti za svaku funkciju :

PR - preporuča se

VK - vrlo korisno

PZ - po zahtjevu

NF - ne primjenjuje se

Tabela 2

Karakteristika programatora	Profilna glodalica		Borverk		
	2 osi	3 osi	3 osi	4 osi	5 osi
<u>Pozicioniranje</u>	PR	PR	PR	PR	PR
Konturno vođenje					
Linearna interpolacija	PR	PR	PR	PR	PR
Kružna interpolacija	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ
Razdjelna memorija	PR	PR	PR	PR	PR
<u>Programirano hlađenje</u>	PR	PR	PR	PR	PR
<u>Programirani posmak</u>	PR	PR	PR	PR	PR
Ručno podešavanje brzine posmaka	PR	PR	PR	PR	PR
Zadržavanje rada	PR	PR	PR	PR	PR
<u>Programirana promjena alata</u>	PZ	PZ	PR	PR	PR
<u>Čitač trake</u>					
Brzina 100 slova/s	PR	PZ	PZ	PZ	PZ
Brzina 300 slova/s	VK	PR	PR	PZ	PZ
Brzina 500 slova/s	PZ	VK	VK	PR	PR
Dvostruki čitač trake	PZ	VK	VK	VK	VK
<u>Automatsko premotavanje</u>	VK	VK	VK	VK	VK
Redni broj sekvence					
Indikator broja	VK	VK	VK	VK	VK
<u>Traženje broja</u>	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ

Karakteristika programatora	Profilna gledalica		Borverk		
			3 osi	4 osi	5 osi
	2 osi	3 osi			
Ručno unošenje podataka	PR	PR	PR	PR	PR
Prematavanje do određenog broja	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ
Zrcaljenje	PR	PR	VK	VK	VK
Vraćanje na nulu	PR	PR	PR	PR	PR
Ploveća multa tačka	PR	PR	PR	PR	PR
Dvije osi	PR	NP	NP	NP	NP
Tri osi	NP	PR	PR	NP	NP
Četiri osi	NP	NP	NP	PR	NP
Pet osi	NP	NP	NP	NP	PR
Tri osi, jedna sa prekapčanjem	NP	NP	NP	PZ	NP
Više od pet osiju	NP	NP	NP	NP	NP
Indikator položaja	VK	VK	PZ	PZ	PZ

Tabela 1

	Načkasto zakivanje	Udarne prese	Četiri osno sa promjenom alata	Tri osno sa promjenom alata	Dvo osno bušenje	Dvo osno bušenje
Programiranje tačka po tačka						
Karakteristika programatora						
Pozicioniranje, svaka os posebno	PR	PR	PR	PR	PR	PR
Pozicioniranje, više osi istovremeno	VK	VK	VK	VK	NP	NA
Rezanje pod uglom	NP	VK	VK	VK	NP	NP
Konturno						
Linearna interpolacija	NP	PZ	PZ	PZ	NP	NP
Kružna interpolacija		PZ	PZ	PZ	NP	NP
Čitač trake						
brzina 100 imp/s	PR	PZ	PZ	PZ	VK	VK
brzina 300 imp/s	PZ	VK	VK	VK	PZ	PZ
automatsko premotavanje	VK	VK	VK	VK	VK	VK
Programirani posmak	NP	VK	VK	VK	NP	NP
Ručno podešavanje brzine posmaka	PR	PR	PR	PR	NP	NP
Zadržavanje rada	PR	PR	PR	PR	PR	PR
Programirano hlađenje	VK	VK	PR	PR	NP	NP
Fiksni podprogram	PZ	VK	VK	VK	VK	VK
Indikator broja sekvence	VK	VK	VK	VK	VK	VK
Automatska promjena alata	NP	NP	PR	PR	PR	NP
Kompenzacija dužine alata	NP	NP	VK	VK	NP	NP
Zrcaljenje	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ
Ručno unošenje programa	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ
Vraćanje na nulu	PR	PR	PR	PR	PR	PR
Ploveća multa tačka	VK	VK	VK	VK	VK	VK
Indikator položaja	PZ	PZ	ØZ	PZ	PZ	PZ
Karakteristike održavanja	VK	VK	VK	VK	VK	VK

5. Zaključak

Numeričko upravljanje alatnim strojevima pruža široke mogućnosti za automatizaciju obrade predmeta, koji se izrađuju u manjim serijama. Ekonomski opravdana veličina serije utvrđit će se komparativnom analizom cijene koštanja obrade na mašini sa numeričkim upravljanjem i konvencionalnoj mašini.

Tehničke prednosti mašina sa numeričkim upravljanjem, u odnosu na konvencionalne mašine, su znatne. Povećava se tačnost obrade. Brzina obrade je veća, a bolja je i reproducativnost. Vrlo široke i raznolike tehničke karakteristike numeričkih programatora i relativno visoka cijena nabavke zahtjevaju pažljivo studiranje vlastitih potreba i karakteristika programatora, koji se nude na tržištu. Institut za elektroniku, automatizaciju i telekomunikacije pri poduzeću Radioindustrija Zagreb već duže vrijeme radi na pripremi proizvodnje numeričkih programatora za alatne mašine. Institut je u mogućnosti, da sam, ili u suradnji sa inozemnim kooperantima ponudi programatore, koji ispunjavaju sve standardne zahtjeve. Institut također prima porudžbine za projektiranje i pojedinačnu izradu specijalnih elektronskih uređaja za alatne mašine.

6. Literatura

1. M.Y. Rubin, Economic Application of Numerical Controls an Production Machines, Schweizerische Handelszeitung of June 16, 1969.
2. Richard P.Blass, Matchning the machine NC Optiaus, Am. Mach, 20.11.1967.

TECHNICAL POSSIBILITIES OF NUMERICAL CONTROL
FOR MACHINE TOOLS

There are first steps made in the Yugoslav industry for application of numerical control for machine tools. In order to make easier the choise of numerical control for the future users, a short description of the basic numerical control characteristics is given. There are also some auxiliary and unbound functions described.

At the end two lists are given, which enable an easy choice of numerical control characteristics depending on the type of machine tools.

